



MARA

HA A SE NA LIHLOELA A OELA

Pherekhong/Tlhakubele 2007

Selemo 06 No. 1

Theko: M5.00



Liponono tsa
MARA

Tsietse ea lehloa ka maloting

Maputulo a sesole
lilemong tse 40



Makoanyane e anya
mapholi hlabeng sa
Thuathe

LEBOTHO LA SESOLE LE
TSUBELLANG

Ba tsubella sa maubane sebakeng



MARA

BOHLOPHISI

Mohlophisi e moholo

Lt. Col. Tlali Kamoli

Mohlophisi

2Lt. Matheanzima Taneso

Motlatsi oa Mohlophisi

2Lt. Ntlele Ntoi

Moqolotsi e Moholo

Cpl. Sakeng Lekola

Baqolotsi

PVT Pakalitha Borotho
PVT Atang Kotelo
PVT Mahanyane Phusumane
PVT Tšenolo Theko
OA Nthati Kekana

Litšoantšo

LDF Photography Section
le Ofisi ea Liphatlalatso

Tsa Papatso

PVT Rapitso Motlatla
PVT Nyatso Tšoeunyane
MARA
P.O. Box 1346
Maseru 100
Lesotho

Tel: (09266) 22 32 0404

Fax: (09266) 22 31 0351

E tekuo e ke

Rpt. Khatebe Molefi



Tse Kahare

Tsa Kamehla

Bohlophisi	pg. 3
Liponono tsa Mara	pg. 4
Exercise 'Ruvuma' ka litšoantšo	pg. 5
Tsa Bolumeli	pg. 6
Mabala-nkoe	pg. 20
Liketsahalo ka Litšoantšo	pg. 26
Mangolo ho Mohlophisi	pg. 32

Litaba


Makoloi a macha a LDF	pg. 7
Maputulo a sesole lilemong tse 40	pg. 8
Lebotho la LDF le tsubellang	pg. 10
Mosebetsi oa sesole o tsoileng matsoho ka boroa	pg. 12
Maoa a Sepetlele sa Sesole khahlanong le AIDS	pg. 14
Makoanyane e anya mapholi sehlabeng sa Thuathe	pg. 17
Masetla-libete a lehloa ka maloting	pg. 18
Masole a 419 a fuoa likhau tsa tšebetso	pg. 21
Matsoho a hlatsoana	pg. 22
SANKATANA	pg. 28
Aupa, motsoall'a koete	pg. 30
Molaoli ea tsetselelang phethahatso	pg. 34
Sesole sa Lesotho se tlatsetsa Boipaballo 'Mileng	pg. 40

Maikutlo le Likhutloana

Liepa-mere le Lithebere	pg. 35
Chiller	pg. 36
Ke a tsotella - Uena?	pg. 37
2Lt. Metse-'Meli Malefane-Mosali oa 'Mankhonthe	pg. 44

Setšoantšo se leqepheng la pele: Lehloa le matla le ile la hlasela naha ea Lesotho haufinyane, 'me batho ba bangata libakeng tse ka maloting ba qabelloa libakeng tse tse ling. 'Maloa tseo ho sa fihleleheng ha bonolo ho tsona; bahahlaoli le bona e bile mahlatsipa maemong ana. Sesole sa Lesotho ka Lefapha la sona la bofofisi nakole ehlile e mahlonoko se ile sa sebetsa ka thata ho beha maemo leihlo libakeng tse tse ling, thusa matšolong a pholoso a moeeng le a fatše, sa ba sa netefatsa hore bohle ba tlokoising ba fumana liaparo le lijo tseo ba neng ba phalletsoe ka tsona.

Bohlophisi



Sesole Pusong ea Sechaba ka Sechaba

Ke taba ea mantlha, e bohlokoahali ho mohloli oa naha e 'ngoe le e 'ngoe ho tseba hore na sesole sa habo se nka karolo efe pusong ea sechaba ka sechaba. Sena se ka etsoa ho thibela maikutlo a sa nepahalang malebana le sesole kapa ho qoba eona pherekano e ka bakoang ke maikutlo a sa nepahalang a batho ka bo mong. Sena se ka thusa hape ho thibela menahano kapa litšebo tse se nang motheo, tse ka tsoaloang ke ho hloka tsebo ka tšebetso ea sesole pusong ea sechaba ka sechaba.

Mona hae Lesotho, ho ba teng hoa sesole ho ipapisitse le molao oa Motheo oa Naha ea Lesotho (*khaolong ea 146*), e bontšang hore ho tla ba le sesole ele ho bona hore botsitso le tšireletso ea naha li ea rena Lesotho. Re lumela hore mosebetsi ona oa bohlokoa o ntse o tsamaea hantle ka ntle ho mathata mona le mane, etsoe matsoho ho lutla a sebetsang; ho se tsela e se nang moepa.

Sena se bakoa ke tlhokahalo e matla kapa e nepahetseng ea neheletsano ea melaetsa kapa hona ho fapanyetsana ka melaetsa hoa mafapha a amehang.

Sesole sa Lesotho (*LDF*) se fuoe boikarabello ba ho sireletsa meeli le boleng ba Lesotho; sena se phethahatsoa ka ho beha leihlo meeling ele ho thibela metsamao e seng molaong ea ho kena le ho tsoa ka hare ho naha. Ka thoko ho tsena, boteng ba sesole bo pakahatsa boipuso ba naha ea Lesotho ele naha e ipusang.

Botoloki bo bong bo ka beha khang ea hore Sesole sa Lesotho ha se hloka hantle ka ha Lesotho ke setho sa mekhatlo e 'maloa ea lefatše e ka siti-

sang tlaselo e ka etsetsoang Lesotho ke linaha tse ling, le ha ho le joalo, sena se ka se fane ka tiisetso ea khotso le botsitso ba Lesotho sebakeng sa meloko e tlang.

Ka thoko ho mosebetsi oa mantlha oa sona, Sesole sa Lesotho se nanabetsa letsoho ho thusa mafapha a mang a tšireletso polokong ea khotso le botsitso ka hara naha, ka hona se bonahala matsolong a 'maloa a amanang le poloko ea khotso le botsitso Lesotho.

Ere kaha paballo ea molao le tsamaiso 'moho le tšireletso ea litšebeletso tsa bohlokoa ke tse ling tsa bohlokoa, ho a hloka hore ebe sesole se teng. Ka nako ea khotso sesole se boetse se etsa 'tsoho la monna ke mokolla makaleng a 'muso.

Ke taba-tabelo e kholo ea Molaoli oa Sesole sa Lesotho ho bona Basotho ba phela ba thabile, ba le motlotlo ba bile ba phela hantle, e le ho matlafatsa sena, Sepetlele sa Sesole sa Makoanyane se tsoile letšolo ho phatlalla le naha ho atametsa litšebeletso haufi le bakuli metseng e hole le litšebeletso tsa booki. Ke tšepo ea rona hore hona e tla ba khahlametso e kholo lekaleng la bophelo leo mesebetsi ea lona e leng mengata le ha ele hore thepa ea bona e ea fokola ka linako tse ling.

Re boetse re etsa 'Ntja-peli ha e hloloe ke sebata' le lekala la temo ho loantša tlala le bofuma; lekalana la tsa likoluoa; lekalala la thuto; la meru le la paballo ea mobu. Makala ana a imona menoana ka tlatsetso eo a e fumanang Sesoleng sa Lesotho.



Enoa ke Ansi **Eliza Nkhabu**, o lula Ha-Seoli - Maseru. O lilemo li 20, 'me ke moithuti oa Lithuto tsa Bophatlalatsi ea ratang ho boha litšoantšo, ho bala le ho thoma setsoalle se secha.



Moithuti enoa oa Lithuto tsa Bophatlalatsi ke **Moipone Mka**, o rata motjeko haholo.

Seponono sena ke Ansi **Tlak Mooketsi** ea kenang seko e IEMS, Maseru. Ke motho e getang nako ea hae a bohi TV le ho bala libuka. O boet rata ho etela libaka.



Sesomo Lerotholi o lula Maseru East, 'me o rata ho nka maeto le ho bala libuka. O sebetsa seea-le-moeeng sa Ultimate FM.



...hore setšoantšo sa hau se hlake har'a Liponono, se romelle ho:

Mhlophisi
MARA
P.O.Box 1346
Maseru 100

Litšoantšo tsa Exercise Ruvuma.



Lance Corporal Popa Shamatla e ne e le karolo ea Sehlopha sa naha ea Lesotho Boikoetlisong ba Ruvuma. Ke eena ea re nketseng lifoto tsena tsohle.



Colonel Moeketsi Mohlahatsa ea neng a eteletse pele Sehlopha sa Lesotho o chesa lekomo le Monghali Haretsebe Mahosi oa Ofisi ea Likoluo ea Lesotho 'moho le Warrant Officer Matlali.

"Exercise Ruvuma" e ne e tsoaretsoe naheng ea Tanzania ka khoeli ea Mphalane 2006, libakeng tse haufi le noka ea Ruvuma sebakeng sa Mtwara.

Sebaka sena ke se otliloeng ke itlala le bofutsana kaha e kile ea e-ba lepatlelo la nto ea boitseko ba boipuso ba naha ea Tanzania. Baahi ba mona ba hloka lišebeliso tsa mantlha.

SADC e ile ea etsa geto ea ho thusa baahi ba sebaka sena ka phallelo ea lijo le liaparo. Sesole sa Lesotho se ile sa nka karolo morerong ona ka itatsetso ea DMA.

Molaoli oa Lefapha la LDF la Bofofisi Brigadier Rakolane Posholi o ile a re, khalo! hona boikoetlisong Tanzania.



Tsa Bolumeli



Col.
Thabo Victor
Mohapi

"Ho lehlohonolo letsoho le fanang!"

Lentsoe la Molimo le baleha tjena lengolong la Paulosi ho Ba-Efese: *"...ka lebitso Morena oa rona Jesu Kriste le fane ka liteboho kamehla bakeng sa lintho tsohle Molimo le Ntate oa rona."* (Ba-Efese 5:20)

".....ka lebitso la morena oa rona Jesu Kriste le fane ka liteboho ka mehla bakeng sa lintho tsohle ho Molimo le Ntate oa rona."

Ha re se re phetsetse selemo sa 2006, ha re se lebaleng hore Molimo Ntate oa rona ea maholimong o re hopotsa kamehla *"ho leboha linthong tsohle"*. Oo ke o mong oa melao eo balumeli ba bangata ba sa e lateleng. Batho re phela nakong tse mahlonoko moo ba bang e-bang liphofu tsa maemo ao a joalo.

Le tlaas'a maemo ao, Molimo o re laela hore re O lebohe. Ka mokhoa o tsoanang ho bobebe ho lebala tlotla ea bophelo boo re bo filoeng ho tloha tšimolohong. Lentsoe la khotsofalo le fetola thohoko hore e be thlohonolofalo.

Ho re ka tieo, *'Kea Leb-oha!'*, ke tlotla e ntlafatsang bophelo. Ha e ame letho leha empa e etsa thabo e kholo ho

motho ea lebohang 'moho le ea e amohelang. Matla a teboho a fetola boitšoaro ba hau, 'me u tla fumana hore sena se fetola maphelo a mangata a batho le boitšoaro ba bona.

Leboha Molimo ha a u file bophelo hore u bone letsatsi ha le chaba le bile le likela, ha ba bang ba hlotsoe ho bona tsena tsohle. Leboha Molimo ha a u fa bohobe le lelapa la hau; ha ba bangata ba robala ka tlala. Leboha Molimo ka tšireletso eo a u fileng eona khahlanong le tse mpe, 'me u hopole tsohle tse ntle tseo a u etselitseng tsona ho tloha u le teng lefatšeng.

Haeba u na le khoao, sena se tliša bophelo ba hau seiponeng ho tloha letsatsing la pele la selemo, 'me u tla bona maemo ao tlotla le khauhelo li ileng tsa tšolleloa

holim'a hau u be u lemohe ho u li nkile e le lefeela.

Molimo ea matla o O re file tsohle tseo re na le tsona empa ha se hang re bontšang teboho. Joale kaha u leboha Ntate ka lerela Hae le makatsang le tlohonolofatso eohle, u tla mana moea oa teboho o a rela 'mele oa hau, 'me o ipontša likamanong tsa hae batho ba bang.

Joale! hopola ho fa ka linako tsohle, se ke oa le ala batho ba hlokanang ka r' 'me Molimo o tla o fa mahonolo. Kena selemong se se secha ka moea oa teboho 'me e be bophelo ba hau.

AMEN

Ke le lakaletsa katleho selemong sena se secha sa 2007!

Molimo a le boloke bohle

LDF e hlomelloa ka makoloi a macha bakeng sa Matšolo a Poloko ea Khotso

Ka 2Lt. Nilele Ntoi

Muso oa Lesotho o ananetse kopo ea bolaoli ba Sesole sa Lesotho (LDF) ea ho hlomella lebotho ka makoloi a sesole a macha (Armoured Personnel Carriers - APCs) selemong sena se holimo sa lichelete ka sepheo sa ho matlafatsa tšebetso ea lebotho matšolong a poloko ea khotso tikelohong ena le machabeng, 'me mokhahlelo oa pele oa thepa ena o lebeletsoe ho fihla mafelong a selemo.

Phumantšo ea thepa ena, eo LDF e saleng e e labalabela e susumelitsoe ke tlaleho ea Mokhatlo oa Kholiso ea Moruo oa Linaha tse ka Boroa ho Afrika (SADC). Tlaleho eo e supa hore Lebotho la naha le seng le thethiloe ho lekana mesikaro ea naha ea Lesotho le fela le ikatetse ka litsebo tse lokelang ba nkang karolo matšolong a poloko ea khotso, empa ho sa le teng khaello ea thepa e lokelang tšebetso eo. Moifo oa SADC o neng o tsoa ntlo-khoho ea mokhatlo mane Gaborone, Botswana, o ne o le ka har'a naha ka Pulungoana 2005 ho tla hloela maemo a LDF ntlheng ena.

Ntlha-kemo ea tlaleho eo ke hore nakong ea matšolo a poloko ea khotso mabotho a lokela ho ba maemong a ho romeloa libakeng tse fapakaneng tsa tšebetso ka potlako, 'me polokeho ea maphelo a 'ona e ntse e le ntlha eo bolaoli bo e nkelang hloohong ka linako tsohle. Ka hona makoloi a sireletsehileng ke tlhoko ea mantlha pele ho ka romeloa lebotho matšolong a poloko ea khotso.

Tebello ke hore thepa ena e tla etsa tlatsetso e khoho thepeng eo Sesole sa Lesotho se nang le eona eo bohobo ba eona e seng e le lilemo-lemo e le tšebetsong. Ho feta moo, e boetse ke tabatabelo ea Sesole sa Lesotho ho nchafatsa makoloi a 'maloa a sireletsehileng a moetso oa Israel ao le oona e seng e le lilemo-lemo a sebelisoa. Sepheo le morero e ntse e le hona ho beha lebotho mocheng oa ho romeloa matšolong a poloko ea khotso ho netefalitsoe polokeho ea maphelo a 'ona.

Ka lebaka la khaello ea lichelete, tebello e ntse e le hore naha ea Lesotho e tla khetha moiketsethe ea litjeo li tlaase-tlaase bakeng

(li tsoelapele leq. la 21)

Lesotho ke setho se feletseng sa mekhatlo ea machaba, 'me ke ka hona le nang le boikarabello bo pharalletseng ba ho kenela Matšolo a Poloko ea Khotso machabeng. Boikarabello bona bo hokahantsoe le mafapha a fapakaneng, la tšireletso le le ka sehloohong, 'me ke ka hona mabotho a lokelang ho hlomelloa ka thepa le litsebo tse lokelang ho phethahatsa boikarabello bo.



E'sena e suthelana! Makoloi a LDF a tsamaisang mabotho ke a mofuta o entsoeng naheng ea Israeli a tsejoang ka hore ke li-RAM (morao-rao seišoantšong sena) a khathile tema, tšebetso ea ona e bonahetse 'me ho tla rekoa a mang.

Maputulo a sesole lilemong tse 40

Ha moea oa liphetoho o foka naheng ea Lesotho, 'me le eona e fumana boipuso selemo sa 1966, leboho le lenyenyane le neng le arotsoe lihlotšoana tse 'ne (4) le Sepolesa Sesole (P.M.U) le lona le ne le sa tsoa thehoa le ho kenngoa tšebetsong molao ka selemo sa 1965. Kajeno, Sesole sa Lesotho (LDF) se hotse ho fihlela leboho le lekanang sechaba mesikaro (Light Infantry Brigade). Lekola nalane ka tlhahlamang ea liketsahalo u ithute tsoelopele ea sesole lilemong tsena tse fetileng tse mashomane mane le Rpt. Khatebe Molefi 'moho le PVT Tšenolo Theko.

PM.U e ile ea thehoa ho matlafatsa sepolesa sa Lesotho sa nako eo, Basotholand Mounted Police (BMP) e le ho beha merusu ea lipolotiki ka hara naha tlaasa taolo, 'me mabotho a mararo a P.M.U a ne a le taolong ea Balaoli ba Manyesemane a neng a hlaha naheng ea Zambia. Leboho la bone le ne le laoloa ke Kopolo (Corporal-Cpl.) Metsing Justin Lekhanya. Ka selemo sa 1974 karolo tse peli tse na tsa sepolesa li ile tsa arohana.

Metsing Lekhanya, eo joale a neng a se a le boemong ba Brigadier (Brig.), a nka bolaoli ba P.M.U a le tlaasa taolo ea Mookameli oa Sepolesa ka selemo sa 1974, 'me a fuoa bolaoli bo feletseng kamor'a lilemo tse tharo.

Ka selemo sa 1980 Paramente ea Lesotho e ile ea etsa molao o fetolang sebopeho sa P.M.U ho e etsa Leboho la Sesole le Ikemetseng (Paramilitary Force), 'me lebaka le leholo e le tlhokahalo ea khotso le botsitso tse neng li shebahala li e-ja setsi ka har'a naha. Leboho le Ikemetseng ka hoo la thehoa, 'me P.M.U ea rehoa Lesotho Paramilitary Force (L.P.F).

Ha 'muso o litulong o phetholoa ke sesole ka selemo sa 1986, lekhotla la litho tse tšeletseng tsa sesole - tse neng li etelletsoe pele ke eo e neng e se le Major General (Maj. Gen.) Metsing Lekhanya - la nka

(li tsoelopele leq. le hlahlamang)



P.M.U mehleng ea eona: Sepolesa Sesole le sona se ne se khaba le ho tlotlisa mekete ea sechaba ka menyakoe.



Sa fetoleloa ho R.L.D.F: Kamor'a ho phetholoa hoa 'muso ka 1986, Sesole sa Lesotho se ile sa bitsoa R. L.D.F. Mona Mofu Motlotlehi Moshoeshoe II o abela litho tsa leboho leo likhau tsa tšebetso e ntle ka letsatsi la tsoalo ea hae.

Maputulo...

(li tsoa leq. le fetileng)

setulo sa tsamaiso ea `muso. Ho ile hoa bonahala liphetho tse ngata ka har`a naha, `me sesole se ne se sa lala morao, kahoo L.P.F e ile ea fetoloa lebitso hape, `me ea bitsoa Royal Lesotho Defence Force (R.L.D.F)..

Ka selemo sa 1991 Maj. Gen. Lekhanya o ile a ketoloa setulong ke masole a boemo bo tlaase, eaba Colonel (Col.) Phisoana Ramaema - eo e neng e le eena Col. e kholo Lekhotleng la Sesole - o phahamisetsoa boemong ba major general a bile a nka taolo ea lona lekhotla lena.

Eare ka 1993 ha sesole se boela litenteng `me matla a puso a khutlela sechabeng, ea neng a ntse a tsoka sephali tsamaisong ea RLDF Maj. Gen. Tšelisio Metsing o hlo-mamisoa e le molaoli ea feletseng, le ha bolaoli ba hae bo ile ba fela selemong se hlhlamang ka 1994.

Mothating ona, Motsamaisi oa Mautloela (NSS), eo e kileng ea e-ba Mookameli oa Mautloela a Sesole (MI) oa mehlang, Maj. Gen. Makhula Mosakeng, a latoa ho tla nka bolaoli ba RLDF a hlhlama Maj. Gen. Metsing. O ne a nka tšebetso ena



Molaoli e mocha: Col. Tšelisio Metsing (ka ho le letšehali) o ile a fuoa bolaoli ba RLDF a se a le maemong a Maj. Gen. hang ha Lesotho le khutlela pusong ea sechaba ka sechaba.



Tlhahlobo: Leboho le leng la sesole le tlhahlobong nakong eo le leng koetlisong mane Motebong oa Sesole oa Makoanyane - ba tlasa leihlo le nchocho la Col. Ntepelle.

ka nako e thata ruri, moo a neng a tobane le mosebetsi o matla oa ho etella pele le ho kopanya sesole sena se neng se shebahala se le likoto.

LIEMAHALE

Joalokaha e le tseleng ea kholo, LDF le cona e tsamaile methati e `maloa kholong ena. Ho bile le linako tse mahlonoko; ho bile le linako tse monate, `me tseo tsohle li bile le seabo se scholo sebopelong seo sesole se leng sona kajeno.

Tseleng ea sona ea ho ba sesole se ipapisitseng le litlhoko

tsa machaba, Sesole sa Lesotho se ile sa aha bocha Lefapha la Litšebeliso tsa Sepolesa sa Sesole (MPS) ho se fetolela ho Sepolesa sa Sesole (MP) se teng ha joale. Lefapha lena le lecha ke lomolula-qhooa oa taolo le boitšoarhar`a mabotho le tse ling tse ngata tse ka khukhunelang ona masole.


Ka selemo sa 1997 ho ile hoa thehoa Ofisi ea Liphatlalatso le ho anetsa ponaleto litabeng tsa sesole, le ho theha mocha oa phehahatso ea litaba tse tsoang sechabeng ho leba sechabang - le ho tlohle sechabeng ho tla ka sesoleng.

Ha lintlafatso li ntse li tsoelapele, ke ha ka 2005 LDF fihlela ho ba leboho le lekaneng mesikaro ea sechaba sa Basotho (Light Infantry Brigade) ka lipale tsa masole a teng a tšebetsong.

Lefapha la sesole le tsubellang moeng ka lifofane le lomile ile la ahoa bocha, `me e le tlaasata tsa Sesole sa Botswana.

Haele "Lithakali" (Engineering Coy.) tsona li ile tsa matlafa letsoatšebetso kaho eketsa litsebotsona ho fihlela le mahlaleng a ntoa `me Liletsi tsa Liphala tsa sesole tsona tsa theheloa karoloana e ncha ea Liphala tsa Lipeipi (Pipe Band)

(li tsoelapele leq. la 16)



LEBOTHO LDF LE TSUBI le tsubella sa maubane

Ka **PVT Pakalitha Borotho**


Ho tsubella moeng ka li-parachute (*Paratrooping*) ke e 'ngoe ea likoetliso tsa sesole tse hlahlellang mabotho ka litsebo tsa ho tsubella ho tsoa sefofaneng ho fihlela libakeng tseo ho seng bobebe ho li fihlela ka litsela tse tloaelehileng. 'Me mokhoa ona o fumanehile o le bohlokoa haholo

matšolong a sesole le a akaretsang e le ho fihlela libakeng tse tšopholi ka nako ea likoluoa le ea ntoa.

Mabaleng a lipapali kapa hona matšolong a sesole, ho fokaela le ho hahloa ke moea sepak-apakeng ke toro ea litsubelli tsena tsa li-parachute. Sesole sa Lesotho (*LDF*), ho tloha lilemong tsa bo-1980 e le ho ikamahanya le maemo a machaba a sesole, se 'nile sa sebelisa mekhoha eohle ho bona hore

lebotho la sona la batsubelli ba parachute le a thehoa, 'me le le boemong ba ho sebetsa ha hokahalo e le teng - e le boithap long kapa matšolong a pholo

"Thupelo ea rona nah ea Algeria e ne e le e thata ha lo, empa he! E ne e batla ba ba nang le boikemisetso le t telo," ho rialo Lance Corporal (*Lcpl.*) Mohloki Isdora Lenyolo (li tsoelapele leq. le hlahlam



LA LIANG ebakeng

neng a le sehlopheng sa pele sa ho fumantšoa koetliso ea botsubelli.

“Koetliso ena e ne e boetse reretsoe ho hlahisa bakoetlisi bakeng sa naha ea Lesotho e le hore ba tlo koetlisa masole a mang a setseng hae ho ntlafatsa sesole sa rona. Empa ka bomalimabe morero ona oa ho rupela bakoetlisi ba naha ha o’ a ka oa atleha ka lebaka la khaello ea lichelete,” a tsoelapele joalo Lcpl. Lenyolo.

Ka Hlakola selemong sa 1982, LDF e ile ea romella sehlopha sa banna ba ka bang 30 naheng ea Algeria ho fumana koetliso le litsebo tsa ho tsubella moeeng. Litsebo tsena tsa boela tsa matlafatsoa naheng ea Afrika Boroa (RSA) ka selemo sa 1990; `me ka selemo sa 2005 sehlopha se seng sa leba Botswana thupelong e tšoanang.

Koetliso ena ea Botswana e ile ea babatsoa haholo ke Molaoli oa sesole Lieutenant General (Lt. Gen.) Thuso Motanyane moo a neng a leboha Sesole sa Naha ea Botswana (BDF) se thusitseng ho theha-boncha Leboho la Batsubelli la LDF.

Lt Gen Motanyane a supa hore: “Tsoelopele ena e fihletsoe ka lebaka la metsoalle ea rona ea BDF. Ke ka hona ke fetisetsang liteboho tsa ka ho Bolaoli ba sesole sena, ka ho khetholoha ke leboha Molaoli e Moholo (ea seng a le phomolong hajoale) eo ka eena re ikotlang sefuba ka leboho lena la rona.”

SEHOPOTSONG SA MOEA OA PVT TEBOHLO POTHANE!

LEUBANE LA SESOLE SA LESOTHO LE LAHLEHETSOENG
KE BOPHELO LE LE MOSEBETSING ONA OO LE
ITELETSENG ONA.

Le tlaasa mathata ana a chelete, LDF e ile ea atleha ho boloka leboho lena le le tšebetsong, ‘me le ile la feta har’a mathata le likatleho joalo ka mosebetsing o mong o mong ho fihlela selemo sa 2007 ha sehlopha se secha sa banna ba 42 se romeloa naheng ea Botswana na ho ea fumana koetliso bocha.

“Sehlopha sena se malala-laotsoe ho sebetsa tlaasa maemo a kapa afe a tlokotsi. Le ha re ntse lebeletse hore lithupelo li tla eketsa ho re matlafatsa le ho eketsa batho lona,” ho rialo Warrant Officer (WO) Thakabanna Ranthimo, mokaukane oa koetliso ea selemo sa 1999.

“Re boetse hape re lebeletse hore LDF e tla reka thepa e ngatanyana ho bebofatsa tšebetso, haholo...

“Koetliso ena e ne e boetse e reretsoe ho hlahisa bakoetlisi bakeng sa naha ea Lesotho e le hore ba tlo koetlisa masole a mang a setseng hae...”

ho hlakile hore Sesole sa Botswana se ikemiselitse ho re tšehetsa ho fumana mona moo se seng se entseng ka teng a tsoelapele joalo WO Ranthimo.

Private (PVT) Teboho Phothane, khalala ea leboho lena le lecha, eena o hlakile hore le ka letsatsi o ne a sa lore tsubella ka parachute sebakereng ‘me a bile a natefelo ke hore...

“Kamor’ aho betleloaboso ke ile ka ipolella hore ha ho letho kankemang pele phephetsong ea mona futa ofe kapa ofe bophelong mona. Ho tsubella sefofaneng ka parachute le hona ke ile ka ho nka joalo feela,” ho hlalosa PVT Phothane.

Le ka boitšepo bo tjena leshele lena le potlaka ho hlokomelisa ho boitelo le sebete ha se tsona feela... (li tsoelapele leq. la...)


Mosebetsi o tsoileng matsoho oa Sesole ka boroa

Maemong a morao-rao a mosebetsi le bophelo, Sesole sa Lesotho (LDF) se laoloa kenyeletsa litaba tsa moruo, tsa botho ekasitana le tsa tikoloho mosebetsing sona. Khubung ea tsohle ke tšireletso ea sechaba.

Ka
PVT Rapitso
Motlatla



Tšireletso e tolokoa e le sekhurumetso sa tsohle tse lumellang motho ho phela maemong a lokolohileng, a nang le khotso le tšireletseho; moo motho a kenyang letsoho litabeng tsa puso, 'me litokelo tsa



Mokhathala kamora tšebetso e telele Masole a khafutsa kamor'a mosebetsi o molelele oa ho lisa meeli ba tsamaea ka maoto ho netefatsa tšireletseho meeling.

Haeba ha u setho sa Sesole sa Lesotho feela u na le thepa ea sona matsohong a hau j.k Junifomo le Lisebelisoa tse ling

E khutlise hang-hang!

hae li sireletsehile. Maemong ana batho ba lebella ho fumana litlhoko tsohle tse bebofatsang bophelo bona le ho phela tikolohong e seng kotsi ho ona maphelo ao a bona. Tšireletso, holim'a tsena kaofela, e sala e ntse e le taba ea mantlha.

'Muso, o shebile litaba tse boletsoeng, o ile oa hlokomela hore le ha tšoso e kholo e tobileng Basotho e ka hlahisoa ke mathata a moruo o tetemang, tlhokahalo ea mosebetsi le litšebeliso tsa sechaba tse sa lekaneng, litlolo tsa molao - haholo tsa meeling lipakeng tsa Lesotho le Afrika-Bora li phahame haholo, 'me ke tšoso e kholo.

Methating e tloaelehileng ea thibelo ea litlolo tsa molao e sebelisoang ke Sesole sa Lesotho (LDF) - se phetha mosebetsi oa sona oa tlatsetso - khafetsa se iphumana se tlatsetsa sepolesa mosebetsing oa thibelo ea botlokotsebe. Mona ho tsepamisitsoe maikutlo lintlheng tse ka thoko ho mosebetsi oa mantlha oa sesole oa ho sireletsa naha khahlanong le sera se hlahang kantle ho meeli ea rona. Sesole se filoe mose-

betsi oa ho fana ka tšireletso eng tse haufi le meeli ea Lesotho le Afrika-Boroa.

Ho tlatseletsa metso e seng e ntse e le teng ho hahatsa mosebetsi ona, Bolaos Sesole sa Lesotho bo ile ba qeto ea ho eketsa metebo ea s libakeng tse ka boroa ka ho motebo seterekeng sa Mafeteng.

LDF, ka tsela e joalo, e le mofani oa tšireletso oa ma sebakeng sena se secha sa tšela feela hona ha ho bolele ho poho-ea-khothu kaha e sebe tšoarane ka matso le Marena poleisa le sechaba sa boithate botle. Boikarabello ba ho ka tšireletso bo arolelanoa le hlopha tse ngata, sechaba sa eteng le sona se ka pakahatsa

Second Lieutenant (2Lt) Thabiso Tlopo (ea le phomolong), o ne a tse pele lebotho la C12bn le mosebetsing sebakeng 'me o netefatsa hore hona le kono ea mosebetsi e mofuthu tihong ena ea Mafeteng lipakeng tsa sechaba, sepolesa le seso tlatsetsa ka hore eena e le mo o khahliloe haholo ke katam e mofuthu ea masole le baal metse ea Tšupane le Liph

"Boteng ba sesole bakeng sena ka boemo bo seterekeng sena sa rona bo tse phetoho e kholo, 'me (li tsoelapele leq. le hlahla

leboha haholo,” `Musi oa setereke sa Mafeteng Monghali Lebohang Ramohlanka o itsalo ha a hlahisa maikutlo ka boteng ba sesole sebakeng sena se boliseng ba hae.

O bontša hore ba ntse ba le letšolong la ho rupe-la marena le marenana a setereke sa Mafeteng le litho tsa Makhotla a Puso ea Libaka ka mekhoha e nepahetseng ea thibelo ea botlokotsebe; ho kenyelelitsoe hape le mathata a mang ao sechaba se litikolohong tsa bona se thulal-nang le ona khafetsa. O tsoelapele ho hlalosa hore esale sesole se fihlile Mafeteng, letšolo lena la bona le fumane matla a macha kaha ka boteng ba masole feela sebakeng sena, litlolo tsa molao li theohile ka mokhoa o hlollang.


Litaba tsena li pakoa ke setho sa sesole se bileng tšebetsong hona Mafeteng Private (PVT) Paseka Mokheseng ea bontšitseng hore sechaba libakeng tseo ba neng ba sebetsa ho tsona se bontša kananelo ea boteng ba bona ka hara metse ea sona, `me le tšepano lipakeng tsa sesole le sechaba e hola letsatsi le letsatsi - litlolo tsa molao le tsona li shebahala li ea tlaase “haholo tse amang ho tšelisoa hoa matekoane le makoloi meeling ka thoko ho molao”.

PVT Mokheseng o`a nama: “Sechaba pejana se ne fue maikutlo a sa nepahalang ka rona, empa ha nako e ntse e tsamaea sa qala ho eelloa hore re tšile koano ho tla sireletsa sona le thepa ea sona ka tšebeliso le sepolesa sebakeng sena.”

PVT Teboho Molefi Mokhele le eena o re sena ke `nete, kaha nakong eo a leng tšebetsong mona, le lenane la bona le ne le lenyenyane, mosebetsi o ne o ba tlama ho ikatisa kaha ba ne ba tšelela le libakeng tsa setereke sa Mohale’s Hoek e le ha ba netefatsa hore efela litlolo tsa molao li a phekoloa.


“Lenane lena le lenyane la batho bao re etsang mose-
(li tsoelapele leq. la 15)

“Balaoli ba Sesole sa Lesotho ho ile ba etsa geto ea ho eketsa metabo ea sesole libakeng tse ka boroo ka ho theha motebo seterekeni sa Mafeteng.”



Taolo ea meeli: Litho tsa Sesole sa Lesotho li mosebetsing tseleng e lebang lelibohong sebakeng sa Monontša, Botha-Bothe. Ho lebela meeli ke mosebetsi oa manlha ho thibela botlokotsebe le ho netefatsa tšireletseho.

Boikoetliso ba khafetsa: Litho tse ngata tsa sesole sa Lesotho li khutla boikoetlisong bo kopanetsoeng ke masole a linaha tsa tikoloho ena ea rona, `me sena se a fa litsebo tse pharaletseng litabeng tsa taolo ea metsamao le ho lebela meeli joalokaha e le tseling tsa lintho tseo ba koetlisoang ho tsona ha ba le lithupelong.



Ke tlolo ea molao ho tšela pagama ha u ea Afrika-Boroo kapa u khutlela Lesotho u sena pasa; sebelisa maliboho a molao u be motho oa `nete.

MAOA A SEPETLELE SA SESOLE KHAHLANONG LE HIV/AIDS



Ka
*Cpl. Sakeng
Lekola*

Ele Lefapha la Tšireletso, Sesole sa Lesotho (*LDF*) se tobane le liphephetso tse ngata tseo e leng tšoso ho eona, 'me le tlameha ho itšireletsa. Ka har'a litšoso tsena ho bonahala morao tjena e le HIV/AIDS, e futuhelang sechaba, le ona masole, ka mokhoa o matla haholo.

'M'e Lerato Brown, mooki Sepetleng sa Sesole sa Makoanyane (*MMH*), a bile a ikarabella manan-eong a thibelo le toantšo ea HIV/AIDS, o bontšitse hore sepetlele se sebetsa ka thata ho loantša lefu lena ka sesoleng ekasitana le kantle ho sona.

Ha a tsoelapele o hlalositse hore hara mathathamo a mananeo a toantšo ea lefu lena ka sehlohlolong ke Tlhokomeliso le Thibelo ea HIV/AIDS e etsoang ka ho fetsetsa lithupelo ho litho tsa Sesole sa Lesotho. A tsoelapele hore: "Re boetse re na le lithupelo tsa methaka moo ho tšetšethoang le ho rutana ka seoa sena sa AIDS 'me re koetlisa le basebetsi ba bophelo."

'M'e Brown o supile hape hore lenaneo la Boithaopo ba Tlhabollo le Tlhahlobo (*VCT*) ke mothati oa pele oa ntoa ena e khahlanong le HIV/AIDS kahar'a masole.

"Mothathing ona o fumana bakuli ba fetisetsoang tlhabollong ke lingaka tsa bona, ha ba bang bona ba hlile ba ithaopela tlhahlobo ka bo bona ho tseba maemo a bona.

Tlhahlobo pele ho hi-



Khabo e ea tuka, ha re thibeng: Matšolo a thibelo le toantšo ea HIV/AIDS a ka sehlohlolong mananeo a Sepetlele sa Sesole e le ho loanela bophelo bo botle ba litho tsa LDF.

roa masole a macha le eona ke mokhoa o mong oo re o sebelisang pele koetliso e ka qala," a hlalosa joalo 'M'e Brown.

O manolla tje-

na: "Re thakhotse hape no la 'Tseba Boemo ba leo ho fihlela joale maputlona a bonahalang ho latela gata ba lipalo tsa masole hahisang tlhahlobong. E ba okeloang mahaeng a bona bona ba hlaha hona lethathathong lena la litšebeliso tsa r"

Kokelong ea Malatseba sepetlele se etela malapa a bakuli ho ea hloela hore na ba ba sebelisa litlhare tsa bona Antiretroviral (*ARVs*) ka ne ho fumana hore na ha li ba mathata joalokaha 'mele ea bang e e hanane le mefuta e r"

Mooki Brown o sa ha sepetlele se ena le mananeo bo-'m'e le bana, kaha le h se na tšoaetso ka kotloloho lena le ba ama ka tsela e 'r"

"Sepetlele se na le ler"

(li tsoelapele leq. le hlahl)

*"Re
boetse re na
le lithupelo tsa
methaka moo ho
tšetšethoang le ho
rutana ka seoa
sena sa AIDS*



... Sesole ka boroa

(li tsoa leq. la 13)

betsi ka lona le ne le hlile le re beha bothateng ha re kena tšimong re ilo hloela meeli, 'me tlhokahalo e khoho ea hore ho sebetsoe ka makoloi hore re fele re fihlele sepheo sa rona ka mona ka Mafeteng. Le ha ho le joalo, tlhokomelo eaka e bile hore boteng ba sesole sebakeng sena e thusitse ho theola litoantšano le litsekisano tsa meeli lipakeng tsa baahi ba mona joalokaha ho ne ho etsahala haholo pele," o tsoelapele.

Tšepang Mokemane, ke mocha ea lulang Matholeng, hona Mafeteng, ka khotsofalo e khoho o bontšitse ka boteng ba masole ha habo, o re liqhoebeshano le lipolaeano lipakeng tsa methaka tse neng li se li atile libakeng tsa thekiso ea mothamahane, litoropong le hohle moo ho neng ho kopanoa li ile ka theko."

O bua ka phatla e phahameng hore masole ana a hlile a kentse letsoho haholo hore ebe lintho tse mpe tsena li ile moriting, le hore banna bana ba masole ha ba etse mosebetsi ono oa bona feela empa ba se ba fetohile metsoalle e ba eletsang le litabeng tse ling tsa bophelo ka kakaretso. Tšepang o supa hore masole ana a eletsa morolo o mocha ho nena liketso tsa botlokotsebe, hore ba itsoare hantle le hore ba (*masole*) bontša tšepahalo mosebetsing oa bona.

Maemong a tjena a tšebetso, leano le katamela e tšoanang litabeng tsa tšireletso ho kata mekotli eohle e ka kenyang metsi ka moeli ea hloka-hala lipakeng tsa ona masole le sepolesa, 'me ho sebetso 'moho ho fihlela sena ho lokela hore e be hoa mantlha.

Ho hlabelana mekhosi ea

(li tsoelapele leq. la 24)

MAOA A MMH KHAHLANONG LE AIDS



Lesole le phetseng hantle ke lesole le thabileng: Litšebetso tsa bophelo ke karolo e bohlokoa maphelong a masole hohle moo mosebetsi o a behang; 'me masole a loketse ho lula a le sehlohlolong sa litaba tsa bophelo ka linako tsohle moo a teng.

(li tsoa leq. la 14)

leo ho lona se fang bo-'m'e thahasello ea ho ithaopela tlhahlobo ea HIV/AIDS hobane le ha lenaneo la Thibelo ea Tšoaetso ho tloha ho 'M'e ho ea ho Ngoana (*PMCT*), lenaneo lena le ka atleha feela ha re tseba boemo ba 'm'a," o hlalositse joalo 'M'e Brown, a tlatsetsa ka hore ba tsoile letšolo ho khothaletsa bakhachane ho ea tlhahlobong e le ho thibela tšoaetso e ka fetelang maseeng a bona.

Kanetso ea tšebeliso ea likhohlopo ke masole ke taba e khoho e khothaletsoang ke MMH ho thibela kanetso ea tšoaetso, ho bolela 'M'e Brown a bile a supa hore MMH e khothaletsa leano la "*No Condom - No Sex*" e le hore bohle ba tloaele hore ha khohlopo e le sieo, ha ho thobalano.

O itse likhohlopo li fanoa metebong eohle ea sesole e kantle ho Maseru bonyane hane (4) selemong ka mekeqeko e meholohali, ha e le MMH teng ke mocha-o-chele.

"Re nka karolo liphuthe-

hong tse 'maloa tsa leano lane. '*Tseba Boemo ba Hau*' joalokaha re le litho tsa Maseru le Sank tana tsa Toantšo ea HIV/AIDS. Masole a bo rona a fumanar litšebetso setsing sa Sank tana le ona a boliseng ba rona a rialo 'M'e Brown ha a tsoelapele ho manolla litaba tsa MMH le toantšo ea HIV/AIDS.

Tšebetso ea lichelete e sepetlele sena e hlaha Lekaleng Bophelo mananeong ana a HIV/AIDS, 'me e fumana le tlatsetso e 'ngoe e khoho ho tsoa mokhalong oa Clinton Foundation e naha ea Amerika 'moho le Lefapha la Tšireletso la 'muso eona Amerika. Lefapha lena la Tšireletso le phalla khafetsa ka thabane ea tsa mahlale, lijo le meriana ea bakuli ba lefu lena ekasitanan koetliso ea bahlabolli ba sepetlele.

Lekala la Tšireletso la Amerika le tšepisitse ho tlatsetso sa MMH ka setsi sa bophelo e tsamaeang ho tloha sebakeng se seng bakuling ba hore.

Maputulo a Sesole...

(li tsoa leq. la 9)

Leano la Chebelo-pele la 1996

Leano la Chebelo-pele la Sesole le ile la raloa ka selemo sa 1996, sepheo se seholo e le ho betla tsela eo LDF e tla tsamaea ho eona le mokhoa oa tšebetso e le ho fihlela katleho le eona tšebetso tlaas'a puso ea sechaba ka sechaba.

Leano lena le ile la raloa tlaas'a tataiso ea linaha tsa TROIKA tse bopiloeng ka Botswana, Afrika Boroa le Zimbabwe, 'me e le ho etsa hore tokomane e hle e be ea rona - sehlopha sa tšebetso se neng se khatha thite ena se ile sa se-betsa se itšetlehile ka Molao oa Motheo oa Naha ea Lesotho le Leano la Tšireletso la Naha.

Boemo bona bo bocha bo ile ba thakhola lenaneo la nako e telele la khaho-bocha, 'me lona le kolla liphephetsong tsa machaba le tsa tikoloho tse tjametseng LDF boemong ba eona e le sesole pusong ea sechaba ka sechaba.

Motheo o mocha oa tšireletso o ile



Sesole tsamaisong ea litaba tsa sechaba: Kamor'a ho nka n a puso masole a ile a iphumana a kothomelelitsoe hara leb lerole la lipolotiki.

oa ahoa 'me Molao oa Sesole (*The Lesotho fence Force Act No.4 of 1996*) oa tsoala ke hona.

Molao ona o mocha oa sesole o ile oa lu

(li tsoa leq.



Lekhotla la Sesole la 1986: Ketolo ea 'muso ke sesole ka selemo sa 1986 e ile ea tsoala Lekhotla lena la puso le neng le etele pele ke Major General Metsing Justin Lekhanya (oa bone ho tloha leqeleng). O ne a tlatsitsoe ke (ho tloha leqeleng) Colonel (Khethang Mosoeunyane, Col. Thaabe Letsie, Col. Sekhobe Letsie, Col. Phisoana Ramaema le Col. Nkhahle Tšotetsi.

Makoanyane e anya mapholi sehlabeng sa Thuathe

Khaello ea metsi e bile koluoa e qalipileng motse oa Ha-Leqele lilemo tse ngata, 'me ha u batla ho tseba ntho e bitsoang lenyora u ka botsa baahi ba motse ona. Motebo oa Sesole sa Lesotho (LDF) oa Makoanyane, o fumanehang hona sebakeng sena, le ona o iphumana khafetsa o le leqemeng lena la metsi. Litaba li fetohile. Motebo ona oa Makoanyane o se o ka ikhantša ka hore o tla hlola lenyora kamora khaho ea liliba tsa pokello ea metsi tse peli (2) ho akofisa phepele ea metsi ka hare ho ona ka thuso ea Mokhatlo oa Baithaopi oa Matsema (LWA) le mafapha a mang a sesole.

PVT Cawe Pinda (ea hare a shebile ka fotong) oa Lefapha la sesole la Mesebetsi e Mehola o laola tšebetso nakong ea khaho ea liliba tsa Makoanyane.



**Ka
PVT Atang
Kotelo**

Mokhatlo oa Baithaopi oa Matsema (LWA) o thehiloe ka selemo sa 1977 e le mokhatlo oa bacha oa baithaopi o sa sekame-lang lipolotiking, 'me o sa etseng phaello, o thehiloe e le mokhatlo o reretsoeng kanetso ea khotso ea lefatše le bophelo bo botle ka ho khothaletsa boithaopi.

Sepheo sa mokhatlo ona ke ho khothaletsa le ho nolofaletsa thaka-e-ncha ho kenya letsoho mererong ea ntlafatso ea sechaba ka nako ea bona ea boithapollo le ho sebelisa matsema ntlafatsoeng ena ea sechaba sa ha habo bona.

Morero o mong o moholo oa mokhatlo ke ho thusa batho ba kojoana li mahetleng ho iketsetsa meralo ea ntlafatso le ho hlokomelisa bacha mathata a ba tobileng bophelong, haholo a tobileng naha ea ha habo bona.

Ka morero o tsoanang, Sesole sa Lesotho se ile sa alimana ka

(li tsoelapele leq. la 49)

Masetla-libete a Lehloa Ka Maloting



Ka
Rpt. Khatebe
Molefi

Ka selemo sa 2001 sechaba sa naha ea Amerika se ile lahloa fatše ke mailiili a tlaselo ea bokhukhuni toropong ea sona ea New York ka la 11 Loetse; naheng ea Sudan ho chaba hoa letsatsi le leng le le leng ho sibolla lipolaeano tse sehloho tsa baahi ba moo ba janang joaloka libatana tsa naha. Ka makholo-khoho, Basotho le bona ba sa tsoa tjamelana le lefu ka mahlong ha ba ne ba hlasetsoe ke koluoa ea lehloa ea mofuta oa eona hilemong tsena tsa morao-rao – tsena kaofela ke masetla-libete a tobanang le bathusi ba pholoso.....a ba susumeletsang pheletsong ea mamello ea botho.

Nakoana pele meaho e meholohali ea Ma-Amerika ea World Trade Centre e putlama hoseng hoa la 11 Loetse 2001, likete-kete tsa baahi ba toropo ea New York ba bonoe ba phasa-phasa le literata ba baleha ho tsoa hona meahong ena e neng e tuka malakabe, e foqoha sesi, kamor'a tlaselo ea likhukhuni.

Mahlo aka a ne a sa tlohe thelefishing sa ofisi ea ka 'moho le basebetsi ba bang ha re makale-tse sena seo re neng re se bona se etsahala. E mong oa mphato o ne a khotsa khafetsa a supa matšoele-tšoele a mang a baahi bana ba New York - bao bona ba neng ba sa balehele meaho ena e tukang empa ba sututsana ho kena. Bao e ne e le bathusi ba pholoso le ba toantšo ea mollo.

Re ne re lebeletse ka ho hlolloa, re ipotsa hore na ebe maemo a mofuta ona a ka fela a fapanya motho kelello joalokaha motho o ne o bona eka batho bana ba amela ho fapana likelello. O ne o bona banna bana ba makarapa hlohong ba khile ka sekaja ho kenella hona har'a meaho ena e neng e tuka malakabe a lebatama le bohale a bile a foqoha mosi o motšohali. Liboko le sehou se thibang

litsebe sa banna le basali tsa feta joalo thelefishing re e bohileng, ho leba lehlale le fapaneng sekhahla sa losi le sona sa eketseha ha meahong eane e tukang. Ha ba bang ba khile ka sekaja ba lefu kaha meahohali e 'meli e shebahala e tla putlama, ba ne ba sututsana ho kena kaha batlana le maphelo a ka pholos

Ba bang ba 'nile ba palisa kamora ketsahalo ena hore ba susumetsoa ke matla a kang holuotsoana ho etsa sena, ba hore ka nako eno ba ne ba sane ka maphelo a bona, empa maqakabetsing ka hare ho mBa re ba ne ba batla feela ho losa maphelo a ka pholosele




Mohokahanyi oa Manane a Pholoso oa Mokhatlo oa Sefapano se Sefubelu Lesotho (LRCS) Ntate Kopano Masilo, o supa a sa qea-qee hore boemo bona ke boo motho a ke keng a bo fa tlhaloso habonolo. “Maikutlo ana a tsukutla motho, `me seo o se utloang feela ke ho kena khabong o etse tšebetso - e leng ho pholosa maphelo o sa natse letho. Ke ntho e kang ho rata motho! U bona boemo bo kapel’a mahlo a hao le tlhokahalo ea seo u lokelang ho se etsa, `me u se u ntse u bona katleho le pele u tlhoa,” o hlalosa joalo.

Tsietsi ea lehloa e sa tsoa hlasela naha ea Lesotho ka bophara ba eona e khutlela kellelong kapele ha a rialo. Maemo le liket-sahalo tseo bapholosi ba iphumanang har’a tsona ha koluoa e se e le teng a hloka ho chabisoa. Ntate Masilo o supa hore ha taelo e se e tsoile, koluoa e se e le teng, bophelo ba mopholosi ke bona bo leketlang selomong kaha motho a lokela ho netefatsa tšireletseho ea hae pele a ka kena mosebetsing ka katleho.

“Le tlaas’a boemo bona bo sheba-halang ho tšosa ba mosebetsi ona oa rona, ho hlake hore kano ea rona ea mantlha ke pholoso ea maphelo le ho bebofatsa ma-
(li tsoelapele leq. la 33)




Mahlasipa a tlhohleho: Sechaba sa loti, haholo bana ba banyenyane, ba ile ba tsukutloa hampe ke lehloa lena.



Taolo ea litaba tsa pholoso: Lebala la lifofane la sesole la Mejametalana le ile la fotha setsi sa taolo ea merero ea pholoso, hang-hang!



@ filha bathong: Sajene Lesia o filha ho se seng sa libaka tse neng li otliloe ke lehloa maetong a LDF a ho ithuta maemo a tlokotsi.



BALA PAMPIRI EA MARA KAMEHLA U FUMANE LITABA TSA SESOLE

Mabala-Nkoe...

oAnthati Kekana



Ka litaba tsa morao-r...

Motsoalle oa 'nete - US DoD

Setsoalle se matla lipakeng tsa Lefapha la Tšireletso la naha ea Amerika (DoD) le Sesole sa Lesotho (LDF) li se li bontšitse maputulo a matla ho matlafatsa ntoa khahlanong le lefu la HIV/AIDS.

E le tšalo-morao ea phano ea thepa le lijo Sepetleleng sa Sesole sa Makoanyane (MMH) lipakeng tsa selemo sa 2004 le sa 2005, Mohlomphehi Dr. Anne Thomas - oa DoD - o ile a etela sepetlele sena sa sesole ho tla hlahloba tšebeliso ea thepa eo e neng e fanoe.

Ketelong ena Dr. Thomas o ile a potoloha le sepetlele mafapheng a fapakaneng a sona, a akhang la meno le tlhokomelo ea lehana, matlo a tlhahlobo, matlo a kokelo ekasitana le a litlhahlobo tsa bakhachane.

Ha a tekela moifo litaba Lieutenant 'Mamatšasa Mofelehetsi, e le motataisi oa moifo ketelong, o ile a hlalosa tšebetso ea lefapha le leng le le leng le mathata a tobileng mafapha ana.

DoD e bile motšehetsi oa sepetlele sa sesole ka nako e telele, 'me e thusitse ho jara litšenyehelo tsa lichelete litabeng tsa toantšo ea HIV/AIDS le tšehetso ea bakuli ba eona.



Lesakana la bo-ralitebele ba LDF

Setsi sa Boikoetliso sa Motebo oa Sesole oa Makoanyane se ile sa buloa ka molao ke Lt. Gen. Thuso Motanyane, ebile e le kamohelo ea mpho ea lesakana la litebele e neng e fanoe ke mohoebi e mong oa Maseru.

Molaoli o ile a supa hore mpho ena e tla thusa haholo katlehisong ea lipapali le ho tsosa morolo oa masole.

Papatso ea Liroala-Nkhoa

Kh'amphani ea Liroala-Nkhoa ea Eurocopter e patsong ea liroala-nkhoa tsa eona boema-fofa sesole ba Mejametalana, Maseru.

Rapapatso oa Kh'amphani ena, M Claude Roy, o ile a teka litaba tsa kh'amphani boteng ba Molaoli oa Sesole Lt. Gen. Thuso Motlatsi oa Tona-Kholo Monghali Lesao Leholaha Ofising ea Tona-Kholo Monghali Mokone Lehatholi e Moholo oa Lekala Tšireletso Mofumahali Lebesa, Bolaoli bo bohola ba sesole le ba sepetlele sa Sesole sa Makoanyane oa Lesotho ekasitana le bo-ramechini le bafofisi ba sesole.

Mongahli Roy o bontšitse hore sepetlele sa liroala-nkhoa sa moets'o oa EC 145 le sa EC 135 li ahilile ho matla 'me li a tšepahala. O supile hore EC 145, e batho ba (9) e bile e ka sebetsa ka enjene e le 'ngoe ea EC 135 eona e bile e ka tšela lisebelisoa tse kang marangrang basebetsi ba bophelo. Bobeli li qhojoa ha bobebela ho tlolela hore bile li koahetsoe hantle mohatleng sebakeng sa tšebelisano. O supile hore liroala-nkhoa tsena li bile li bafofisi ba sesole.

Baeti ba bohlokoa ba ile ba palamisoa ka liroala-nkhoa tsena tse bapatsong ho ikutloela maemo a litaba tsa holima libaka tsa setereke sa Beaufort West, Eurocopter ke kh'amphani e tsoa ka hara horeheng ea Germany, 'me e na le basebetsi ba France le Spain, e boetse e na le basebetsi ba naheng ea Afrika-Boroa.

Tlhaloso ea melao ea lipenchene le litsiane

Ofisi ea litaba tsa molao ea LDF, ka kopanelo le ea Meputso, li ile tsa tšoa ra thupelo holim'a melemo e tsamaisang litaba tsa lipenchene, litsiane sebakeng sa liofisiri le masole a tlaase. Ofisi ea Mohlomphehi e Moholo oa Libuka tsa 'muso le ea 'Muso ea Lipenchene le tsona li ne li menngoe.

Ha a teka litaba tsa hae, 2Lt. Sechele o ile a supa hore ho fihlela taolo e nepahetseng le tsamaiso ea litaba tsa sesole, Molao oa Sesole oa 1996 - No.4 o ile oa etsoa, 'me o tšehelitsoe ka melemo ea Defence Force Regulations ea 1998, eo eona e etsang motheo oa patala ea litsiane ea lipenchene le litsiane tsa ho phomola mosebetsing.

Ba neng ba le thupeleng ba ile ba bontša khotsofalo ka se neng se phuthetsoe ke thupelo haholo kaha e ne e tobile lintho tseo hangata li bakang makukuno ha litaba tsa tsona li lokela ho lokisoa kaha bao li ba amang ba hloka tsebo e nepahetseng ea se lokelang ho etsoa.

Ho ile ha lumellanoa hore thupelo ea mofuta ona e tle e be teng hape, ka sebopeho se tšoanang ho lokisetsa liphetoho hona melaong ena.

Masole a 419 a tlotloa ka likhau tsa tšebetso e telele

...ba bahlano ba fumana tsa MILOBs



Ka
**PVT Mahanyane
Phusumane**

Likhau tse 419 tsa tšebetso e telele li ile tsa fuoa liofisiri tsa Sesole sa Lesotho (*LDF*) ke Mohlomphehi Tona-Kholo Pakalitha Mosisili, e le letona la tšireletso, Motebong oa Sesole mane Ha-Ratjomose, Mas-eru.

Likhau tsena li ne li fanoa mekhahlelong ea liofisiri tse phet-hetseng tšebetso ea lilemo tse 20 le ba tse 10 sesoleng; ho boetse hape ho ena le likhau sebakeng sa liofisiri tse hlano (5) tse fanoeng ke Mokhatlo oa Kopano ea Linaha tsa Afrika (*AU*) ka tšebetso e babatsehang nakong eo ba leng mosebetsing oa Bolebelli ba Sesole ba Khotso (*MILOBs*) tikolohong ea Darfur, Sudan.

Puong ea kamohelo ea bae-ti, Molaoli oa Sesole sa Lesotho Lieutenant General (*Lt. Gen.*) Thuso Motanyane o ile a hlalosa hore e ne e le lekhetlo la pele nalaneng ea koetliso sesoleng sa Lesotho moo banna bana ba amohelang likhau tsa tšebetso ea lilemo tse 10, `me e bile e le la ho qetela, moo ho ileng hoa titimela bahlankana ba ka holimo ho 400 ka palo. A supa hore banna bana e ne e bile e le ba phetlileng haholoanyane libukeng tsa sekolo le litsebo tse ikhethang.

Letona la tšireletso, Mohlomphehi Tona-Kholo Pakalitha Mosisili o ile a lebohela banna le basali bana ba abeloang likhau ka ho sebeletsa sesole ka botšephehi ka lilemo tse telele tjena, leha e ne e le tlaasa mathata.

Ka kabo ea likhau ho liofisiri tsa bolebelli ba khotso tse tsoang mosebetsing oa *AU* oa *MILOBs*, Mohlomphehi Mosisili o bontšitse ha Lesotho mothating ona le le har'a mosebetsi oa machaba ka liofisiri tsena tse nkang karolo matšolong a kang lena, `me ba bile

ba tsebahalitse lebitso le boiphihlo lo ba naha. A re sena se fihletswe ka mosebetsi o motle oa liofisiri tse hlano tse tsoang Darfur, tšebetson ea *MILOBs*, tšebetso eo a itsen e hloka thoriso le thoholetso e ruri.

Ha a teka puo tšebeletson ena, a bile a e matlafatsa ka lentsoe la Molimo, Colonel (*Col.*) Thabang Victor Mohapi, o ile a qotsa mansoe a hlahang Bibeleng litabeng tsa Morena Davida eo e neng ele motlotsoa oa Molimo.

(li tsoelapele leq. la 2)

Theko ea makoloi...

(li tsoa leq. la 7)

sa phumantšo ea thepa ena.

Ho sa le joalo, k'hamphani e `ngoe ea Bochabela-bo-Hare e se e bontšitse thahasello morerong ona, `me le lik'hamphani tse ling tse khohle mabitso a tsona a se a ntse a amahangoa le morero oona. Naha ea Lesotho e thakhotse tšebetso ea eona ea machaba matšolong a poloko ea khotso ka ho romela balebelli ba khotso (*MILOBs*) Darfur, Sudan ka Phuptjane 2005. Moifo oo o neng o bopiloe ka li-ofisiri tse hlano tsa Sesole sa Lesotho o khutletse hae ka Phupu 2006 ha bo-mphato'a

bona ba bang ba bahlano ba fihlile moo ho nts'etsapele tšebetso eo se hlopha seo sa mathomo se e phethile leng ka bokhabane bo tsoang ho hlopha ho bileng hoa khahla Mokhatlo oa Kopano ea Afrika (*AU*) ho ba abeloang likhau.

Ka thoko ho *MILOBs*, se hlopha sa mapolesa a Lesotho lilemo tse 10 se ile sa romelloa hona Darfur ho ea matlafatsa mehato ea *AU* e ho khutlisetsa puso ea molao, thepa e nephe ea litokelo tsa mantlha tse botho le khotso sebakeng se hlaseletsoeng ke merusu tikolohong ea Sa-lesotho.

Lekhetlo la ho qetela ha makoloi le thepa e ngata ea sesole e amoheloa ke Sesole sa Lesotho ka mokhoa o toma ke lilemong tse

(li tsoelapele leq. la 4)

Matsoho a hlatsoana

Bana ba monna ba llelana letsetse!

Ka Rpt. Khatebe Molefi le
PVT Pakalitha Borotho

Mafapha a sesole, ho latela popeho ea ona, a na le matla a hlolang, 'me hona ho a file matla a hore a tsoare lihlobo e le ho tliša botsitso. Hangata matla ana a sebelisoa hampe ke bolaoli, le ho itšunya-tšunya litabeng tsa lipolotiki ho shebahala e le ntho e etsahalang mebusong lefatšeng ka bophara.

Ho ketloa hoa mebuso ke sesole, tšebeliso ea sesole e le ho fihlela litabatabelo tsa mebuso e seng molaong, masene a bo-ralipolotiki ba mebuso e fetileng le tšekefetso le ho tšosa sechaba ka sesole kaofela li etsa sechaba se lumelang mokhong ona oa puso ea tšoso le likhoka.

Litloaelo tsena tsa sesole li e li boele li bonahale li le bohlokoa ebile e le tsa mantlha ho feta tsa sechaba hoo sechaba se eeng se qetelle se phela eona ntho ena.

Re shebile lietsahala tsona tsena, linaha tsohle li leka mekutu eohle e lekaneng ea ho matlafatsa taolo e loketseng mabothong a hlometseng a tsona. Linaha tse tlaas'a puso ea sechaba ka sechaba li etsa melaoana ea tsamaiso e tla ba le taolo le boikarabello. Tsena li kenyeletsa taolo ea mabotho ke sechaba, ponaletso le boikarabello, ekasitana le ho ntša letsuka la lipolotiki har'a sesole.

Taba ea mantlha, le ha ho le joalo, ke molaoana oa tsamaiso ea likamano tsa sesole le sechaba o lumelang mabotho a hlometseng ho laoleha le ho ikarabella tsamaisong e teng, e leng

Likamano tsa Sesole le Sechaba li ka hlaloso ka bophara e le ka lipakeng tsa mabotho a hlometseng le batho ka mafapha a bona, hape ka kotloloho e le kamano le karolelano ea matla lipakeng tsa mabotho a hlometseng le mafapha a tsamaiso a sona sechaba mafapha ana e le la ketsa-melao le la 'muso.



Sebholi sa Molaoli oa Sesole: Ofisi ea Liphatlalatso ea Sesole ke eona sebholi Molaoli oa Sesole sa Lesotho ho fetisetsa molaetsa le litaba tsa hae sechabeng masole ka kakaretso; mona Ofisiri e Kholo ofising ena 2Lt. Matheanzima Tana, khoaollela Lt. Gen. Motanyane, Motsamaisi oa Lipuisano ka Ntlong ea Bakhethe Sechaba, Matona a'Muso oa Motlotlehi le sechaba seo ofisi ena e hlileng e leng mohla keteko ea Letsatsi la Sesole ea ngoahola mane Mejametlana.

sechaba ka mafapha ohle a sona.

Pusong ea sechaba ka sechaba, sechaba se arohile ka mafapha a mabeli ao e leng ba taolong le babusoa tlaase mane metseng; naha ea Lesotho le eona e na le sona sebopeho sena, 'me Sesole sa Lesotho (LDF) se etsa ka matla ho khotsofatsa litlhoko tsohle tsa phelisano 'moho ea sona le sechaba.

Molao oa Motheo oa Naha 'moho le Molao oa Sesole oa selemo sa 1996 bobeli e hlalosa ka mokhoa o hlakileng, mesebetsi, matla, sebopeho, boitšoaro

le tse ling tse molemong taolo e tsoileng matsoho ea

Sebopeho sa sesole hona, se fana ka sebopeho sechaba sa naha ea rona ea sotho, liboko tsa eona tse ng tseo le ha li fapane joalo li e morabe o le mong o 'ntsoe-

Litloaelo tse laolang sechaba, ka hoo, eba litloaelo tse lang le ho matlafatsoa ke boitšoaro le sebopeho sa litho tsa sona ole, 'me ka khalemo le likotlaba fapohileng tseleng, re boet

(li tsoelapele leq. 1)

Matsoho...

(li tsoa leq. la 22)

bona tsona litloaelo tsena.

Sesole sa Lesotho ke thepa ea sechaba eo tšebetso ea sona ea mantlha e loketseng sechaba kaofela ho se khethollo, se itšetlehile ka tšebetso ea sona sechaba sena le ka likhafa tsa sona ho atlehisa merero ea sona. Kathoko ho chelete e tsoang mokotleng oa sechaba se fumana tsela ea bophelo ho hlaha mafapheng a mang a sechaba ao ka boithaopo a

"...litloaelo tsena li mela le ho matlafatsa ke boithaopo le sehlopho sa liofisiri tsa sesole..."

kenyang letsoho mererong ea sona.

Lietsahala tse ngata ka har'a sesole li pakahatsa sena. Ke 'nete hore LDF e ikhabetse le ho ikhahela tlhomphelele le tšebetso e lokelang sesole. Ho na le bopaki bo feletseng, masole le ona a itšoere ka tsela e supang tlotla le seriti kopanong ea ona le sechaba seo a se sebeletsang.

Sena ha se ea feta feela mahlong a batho, kaha ke litiletile kahohle tsa batho le bo-rakhoebobatho ba lakatsang ho kenya letsoho mafapheng a fapaneng



Ka lerato ho tsoa botebong ba pelo: Lt. Gen. Motanyane o laetse masole a taolong e hae ho phallela ba hlokang ka lichelete le limpho tsa lijo le liaparo, haholo maheng likhutsana, naha ka bophara ele sesupo sa lerato le bonngoe.

a sesole ka ho phalla ka thepa ea tšebetso le lipapali.

Ha ho potang, Sesole sa Lesotho se boemong boo e mong le e mong oa mafapha a bopang sechaba sena sa Basotho a ka ikotlang sefuba ka sona.

Letsatsing la keteko ea Letsatsi la Lipapali la Sesole ngoahola, Lieutenant General (Lt. Gen.) Thuso Motanyane o ile a ananela le ho leboha tšebetso e bontšoang ke likhoebo tse ka har'a naha, seo a supileng e hlile e le phethahatso ea likamano tse labalabeloang lipakeng tsa sesole le sechaba.

Har'a tse ngata, Molaoli o ile a qala ka ho leboha Banka e Kholo

ea Lesotho (CBL), tlaasa boetape ba Monghali Motlatsi Matekan ka mpho ea thepa ea boikoetliso fanoeng Setsing sa Boikoetliso Motebo oa Sesole oa Makoanyane

Molaoli a re: "Ntlafatsa ena e boetse e matlafalitse likamano tse mofuthu tse teng lipakeng tsa sesole le banka ena"

CBL e ne e nehelane ka thepa ea boleng ba M146 220.00 setsing sena sa Makoanyane mathoasong selemo; 'me thepa ea hla ea bonahala ho tsosa morolo masole ao joang a ka ithapollang ka thepa ea morao-rao ea boleng bo holimo. Masole mangata a ka bonoa a har'a metebona a ikhantšitse ka lipotongoanelali tse runtseng hohle mona ho on-

Bo-rakhoebobatho ba bang batho ba boithatelo bo botle ba kenya tse letsoho ho atlehisa tšebetso e mafapha a mangata a lipapali a sesole, ha ba bang ba hlile ba reki eona thepa ea lipapali ka bo-eonahlo ho khahlametsa lihlopha tsena le sesupo sa tšebeliso 'mohobabatsehlang eo sesole esale se e fumana hang ha se qala ho shebahalese fetotse maoa katamelong ea sona

(li tsoelapele leq. la 5)

Nako ea ho fana:
Basebeletsi ba Sepetle sa Sesole bo lokisa limpho tse tlo abeloa mahae a likhutsana tseo Molaoli a laetseng hore li thusoe ka limpho tsa lijo le liaparo nakong ea keresemese



... Sesole ka boroa

(li tsoa leq. la 15)

mathata a ka tšohang a hlahile, ho thakelana malebela ha ho raroloa litaba le ho ema ka thekong e le 'ngoe ha ho futuheloa botlokotsebe li kene tšebetsong esale masole a e-ba teng mona Mafeteng.

Inspector Leketa oa sepole-sa sa Mafeteng totobalitse bohlokoa ba boteng ba sesole Mafeteng, haholo-holo libakeng tse haufi le meeli ea Lesotho le Afrika Boroa.

“Hore ebe masole a lutse a ntse a hloela ka meeling, a laola metsamao ea batho bana ba khukhunang le terateng ho re thusitse haholo, litlolo tsa molao tsa bana ba etsang botlokotsebe ba meeling li thehile. Re se re bile re laola litaba ka mokhoa hlakileng mona,” a tsoelapele.

O boetse a etsa khoelehetso hore banna bana ba masole ba thusoe ka lipalangoang ha ba ilo hloela ka meeling hobane sena se ka potlakisa tšebetso le hore ba fihle libakeng tse ngata ka nako e khutšoanyane.

Masole a tlotloa ka likhau...

(li tsoa leq. la 21)

David a hlalosa a ile a ananela mohau oa Molimo ka mantsoe a reng: “Molimo o molemo ka mohau oa hae oo ka ona a ntlotlitseng ho tloha bonyaneng ba ka ho fihla moo joaloka molaoli oa mabotho a Israele ke hlotseng lira tsa ona ka thuso ea matla a hae.”

Khothatso ea Col. Mohapi e bile hore joaloka masole, ba fuoang likhau ba lokela ho hopola kamehla hore le ha ba hlomeletsoe ka libetsa



Lipapatso

M 5:00 per column centimetre (one column wide by one a column cm deep)

1/4 ea leqephe (Boholong ba A4)	-	M	500.00	lekhetlo la pele
1/2 ea leqephe (Boholong ba A4)	-	M	800.00	lekhetlo la pele
3/4 ea leqephe (Boholong ba A4)	-	M1	000.00	lekhetlo la pele
Leqephe (Boholong ba A4)	-	M1	400.00	lekhetlo la pele

Litheolelo

Theolelo ea 5% e tla etsetsoa papatso e 'ngoe le e 'ngoe e kenang khatisong ea rona lekhetlo bobeli. 'M theolelo e sa fetoheng e tla etsetsoa papatso eona eo haeba e kena khatisong ma mararo le ho feta..

Maqephe a kenang ka hare

M700.00 ha leqephe le kena hang

Litsiane

Karolo ea 16.6% e tla lefua ele litsiane ho ofisi/motho/batho ba sebetsang tlasa molao ba fa ka maqephe a kenang ka hare e se a lokisitsoe.

LITEFISO TSA HO FUMANA MARA KA POSO

	Khatiso tse 2	Khatiso tse 4
Likolong	M 10.00	M 20.00
Lesotho	M 15.00	M 25.00
Afrika Boroa	M 20.00	M 30.00
Afrika e ka Boroa	M 25.00	M 35.00

Ke kopa o nthomelle likhatiso tsa MARA (tšoa ea lebokose le nepahetseng)

Ke kenya (cheke/chelete/pampiri chelete) e M.....

Aterese:

Sebaka

Poso

khatiso ts
 khatiso ts

tse matla tsa morao-rao, ha se kamehla ba tla fenyha lira tsa bona. A re sera se hloloa ka matla a Molimo.

“Katleho ea leeto la lona le lelele tšebetsong ena, leo hangata le neng le bokanetsoe ke mathata a mangata, le le tlama ho leboha Molimo ha e le mona a sa le tlohela ho oela molekong, empa ho tsitlallela botleng le botšepeng,” a rialo Col. Mohapi.

Col. Mohapi a ipiletsa h bokaneng ho fumana likhau ba tsoelepele ka botšepahi ba b

Molimo oa Leseli, Molimo Rammoloki....e-ba le ban le basali bana ba Sesol sa Lesotho ba sebelelitse naha ena ka botšepahi joale le matsatsing a tla a tšebetso ea bona.

Maputulo..

(li tsoa leq la. 16)

sesole le naha ho ba setho mekhatlong e `maloa ea tikoloho le ea machaba e bileng e kentseng letsoho ka mokhoa o matla moralong oa Leano la Chebelo-pele ea Sesole.

Ho netefatsa phethahalo ea leano lena la khaho-bocha, e `ngoe ea lintlha tse neng li ke ke tsa qo-joa ke ho hlokola sesole hore se be maemong a masole a linaha tse ling tsa machaba. Ho fihlela sena LDF e ile ea matlafatsa bolaoli ba eona, Molaoli Maj. Gen. Mosakeng o ile a phahamisetsoa maemong a Lieutenant General (Lt. Gen.) - efela sesole se ne se sa fetotse ka molomo feela empa ho ne ho qaleha ho bonahala maputulo.

Lt. Gen. Mosakeng o ne a tlatsitsoe ke bo-major general ba babeli (2), e leng Maj. Gen. Thuso Motanyane (e le Motlatsi oa Molaoli) le Maj. Gen. Makoro Sam Makoro (eo eena e neng e le Ramabotho). Bolaoli ba boela ba ntlafatsoa ka ho eketsa bo-brigadier ba bararo (3) e le Brig. Phatoli Lekanyane (Brigade Commander-Operations), Brig. Mahao Mofolisa (Assistant Chief of Staff-Administration) le Brig. Thoriso Mareka (Assistant Chief of Staff-Logistics).

Ha tema e ntse e hlaha ket-sahalong ena e ncha har`a LDF, ho boetse hoa e-ba le neheletsano ea pele ea matla a bolaoli ba sesole nalaneng, e le ho tloha ho molaoli a eang phomolong a siela e mocha matla. Lt. Gen. Mosakeng o ile a siela Maj. Gen. Motanyane matla a tsamaiso ea Sesole sa Lesotho tšebeletsong e bileng pale e neng e tšoaretsoe Motebong oa Sesole oa Ha-Ratjomose.



Kahisano ea 'nete: Brigadier Makalang Lerotholi oa RLDF le mphato oa hae oa Sesole sa Naha Afrika Boroa ketelong ea hae Lesotho - SADF e ile ea tšehetsa ka chelete le ka matsotso ho ahoa hoa Sepetlele sa Sesole sa Makoanyane ka 1988.

Mosebetsi oa ho etella-pele sesole maemong ana a ntseng a fetoha o ne o se o le mahetleng a eo joale e seng e le Lt. Gen. Thuso Motanyane.

Mohato o mong o matla e bile ho tekeneloa hoa tumellano ea tšebetso le koetliso lipakeng tsa naha ea Lesotho le ea India ka selemo sa 2001. Tumellano ena e ne e lumella India ho romella sehlopha sa bakoetlisi ba sesole ba naha eo (IATT) koano Lesotho. Manane a koetliso a ile a boela a thehoa le linaha tsa Botswana, Afrika Boroa, Nigeria, Amerika, Germany, China, Zambia le Zimbabwe, har`a tse ling.

Moralo oa nako e telele, ka mekhahlelo e mene, o shebetsoeng ho fihlela sehlohlolo ka selemo sa 2028 oa behoa fatše

Mosebetsi oa ho etella-pele sesole maemong ana a ntseng a fetoha o se o le mahetleng a eo joale e seng e le Lt. Gen. Motanyane.

- `me ona ka kotloloho ke se ebelisoa se ka phethahatsoang ho bobebe se bileng se hlokang thoholetso ea sechaba sohle sa Basotho

MATŠOLO A POLOKO EA KHOTSO


Koetliso le litsebo litabeng tsamatšolo a poloko ea khotso e bileng e `ngoe ea mantlha ha ho ahoa sesole bocha, Sesole sa Lesotho se tlameha ho batla mekhoha eo eona le sona se ka bang maemong a ho etsa flatsetso tikolohong ena SADC ha tlhoko e le teng.

Lesotho joaloka e `ngoe ea linaha tse thehileng Lekhotla

(li tsoelapele leq. la 4)

Naha ea Lesotho e keteka lilemo tse 40 e ipusa - Sesole sa Lesotho le sona se na le nako e kaalo se tsamaea har`a meepa le metheo e se fihlisiseng naha se teng hona joale.

Liketsahalo ka Litšoants'o



Lelapa la Botlotlehi mokiteng: Rabasotho Motlotlehi Letsie III le Mofumahali 'Masenate' ba bile teng lebaleng la Setsoto ho tlotlisa mokete oa lilemo tse 40 Lesotho le ipusa.



Matlo ho eha mabapi! Lelapa la Botlotlehi ba se sa Maswatsi le lona le ne le phehitisitse ketekelong boipuso.



Folakha e Ncha ea Naha: Mokete oa lilemo tse 40 tsa boipuso o bile oa tlotloa ka phahamiso ea folakha e ncha ea naha e ileng ea phahama ka khiitla ka la 03/10/2006.



Boikarabello Tikolohong ea SADC: Sehlopha sa litho Sesole sa Lesotho (ba ka morao sehlopheng) li ile tsa khotsoletsoho letšolong la 'Ruvuma' naheng ea Tanzania ntle le sechaba se neng se isetsoa liphallelo ke masole a SA.



Ea se nang sekaja m'ae a tele: Setereke se seng le se seng sa Lesotho se ne se khabile ka mebala le boleng ba sona mohla keteko ea boipuso - 'Liphamola' tsa Mokhotlong li ne li sa itheka moroalo, li kene ka lebaleng la Setsoto li tebuka ka pel'a bamemuoa.



Tseleng ea tlhoko: Sehlopha sa Liletsi tsa Liphala tsa Sesole sa Lesotho sa Volley-ball (ba tse khubelu) ba ne ba phahametsa baphephetsi ba bona ba Lefapha la Sesole la Bofopho (Airwing) ka papali makhaola-khang a Lipapali tsa Sesole sa Lesotho sa Volley-ball tsa Mabotho a Sesole sa Lesotho.

Liketsahala ka Litšoantšo



Fiela ngoanana! Bananyana ba Basotho ba khaba ka moaparo oa moetlo oa bona oa Sesotho o lokelang bananyana letsatsing la ketekelo ea boipuso ngoahola.




Tjepa li licholo mathesele: Likhibi tsena li ile thabisa matšoele-tšoele a neng a khobokane lebaleng la Setsoto ka mokhibo oa Setlokoa ha naha ea Lesotho e keteka lilemo tse 40 e ipusa.




Ponaleiso litabeng tsa sesole: Baphatlalatsi, joalokaha ele tlouelo, ba ile ba memeloa ho ea inoesa ka nkho ha thupelo ea 2006 ea boqhobi e neng e tšoaretsoe baqhobi ba Sesole sa Botswana le Lesotho e phetheloa mane Motebong oa Sesole oa Setibing.



Bompoti ba Volley-ball ba 2006: Sehlopha sa Liletsi tsa Liphala tsa Sesole se hapile sekola sa bompoti ba Volley-ball ba sesole selemong sa 2006 makhaola-khang a neng a tšoeroe mabaleng a Motebo oa Makoanyane mohla keteko ea Letsatsi la Lipapali la Sesole.



Baeti ba Molaoli oa Sesole: Baithuti ba etela lihahelo tsa Sesole sa Lesotho ka bongata bo boholo ho ea batla tsebo, haholo Lefapha la Bofofisi - mona barutoana ba sekolo sa mathomo sa Motanyane, Mafeteng, ba bonoa le ba Ofisi ea Sesole ea Liphatlalatsi.



Moputso oa mosebetsi o matla: Molaoli oa A12bn Lt. Thato Phaila o amohela mohope lebitsong la lebotheo la hae la (A13bn) ho tsoa ho Molaoli oa Sesole nakong ea Lipapali tsa Sesole tsa Mabotheo tsa mabelo lebaleng Mejametlana.

SANKATANA

Moshanyan'a tšomong o betana le HIV/AIDS

Lipale le litšomo tsa Mosotho oa khale li re bolella ka moshanyana oa ho pholosa sechaba habo mpeng ea kholmolumo. Setsi sa kalafo ea batho ba phelang le tšoaetso ea HIV/AIDS sa Sankatana - se iphetotse eena moshanyana enoa hantle, 'me se ikakhetse ka setotsi toantšong le matšolong a thibelo ea lefu lena le metsang lichaba.

Litaba ka Rpt. Khatebe Molefi.

Lebonyo le thabisang, tumeliso e mofuthu le tšebeletso e mofuthu ha u fihla setsing sa phekolo sa Sankatana, Maseru, li ka o makatsa, haholo haeba u ne o tšile sebakeng sena u se u bopile maikutlo ka mefuta ea batho eo u tla e fumana sebakeng sena.

Maikutlo a kang a hore ha o kena Sankatana u tla khahlametsoa ke bakuli ba makhatheng a lefu, ba mamaraneng ke bokuli, ba seng ba ntse ba fuoa li-oli tsa ho qetela pele ba falla lefatšeng lena. Ka mantsoe a mang, mothati oa ho qetela pele motho a orohela ho Molimo Ntate.

Ha ho joalo, har'a 'mili-mili ona u tla fumana batho ba hlabolang bakuli ka meqoqo e monate e tšehisang le e hlabollang ba ntseng

ba emetse ho potoloha le methati e 'maloa e nkoang setsing mona pele motho a qeta ho bona ngaka. Ke likharebe tse lilemang tse tlaase, tse bohehang li bile li phetse

hantle 'meleng, tse ithaopetseng ona mosebetsi ona; ho bontša batho hore ho fumanoa o ena le tšoaetso ea HIV ha se pheletso ea bophelo, empa e le qaleho ea bo bong bo bocha.

“Ha se ntho e bonolo ka nako e 'ngoe ho atamela motho e be u se u ntse u mo hlaba ka lipotso

tšoeroe ke eng, ba fihla ba rosoe ke lipetlele tse ling ba sa le hore ba na le tšoaetso. E leka sohle seo re ka se etsarrialo e mong oa bahlabolli ba aopi ha ke mo hlaba ka potsobana le mosebetsi ona oa bhore na o boima ha kae.

O hlalosa hore le eena



A itella sechaba sa habo: Moshanyan'a Sankatana o ne a hlahe ka mokhoa mohlolo nako le motsotsa sebete sa hae ho pholosa chaba sa habo sa tlala lefatše.



tse amanang le lefu lena, ua tseba hore na litaba tse nang le letsuka la thobalano li tšajoa joang. Ke tsa sephiring! U hopole hape hore batho ba bang ba fihla mona ba sa hlalositsoa hantle hore na ba kula e le ha ba

fumane hore o na le tšoaetso 'me o se a bile a phatlalelitsetsi 'moho le eena hona sena sa kokelo le ha a sa n ho phatlalatsa lebitso la hae ha e le hona a ntseng a boke

(li tsoelapele l

MAUBANE A LDF

(li tsoa leq. la 11)

Le ka boitšepo bo tje-
na lesole lena le potlaka ho hlo-
komelisa hore boitelo le sebete
ha se tsona feela tse hlokalalang
lefapheng lena la sesole “ho-
bane ho tsubella hona ho kotsi.”

“Phosonyana e nyane
feela e ka bakela motho matha-
ta le kotsi e mpe haholo,” ho
supa PVT Phothane ka boeletsisi.

Sajene (Sgt.) Gabanthate
Gabanthate, morupeli oa BDF ea
neng a le koano Lesotho koetlisong

eena o supa hore o
bona boiphihlelo bo
boholo ‘Maubaneng’
ana a Sesole sa Leso-
tho, ‘me o lepa hore
haufinyane LDF e tla
ikotla sefuba ka ona.

Sajene Gab-
anthate o bontša hore
kopanelong ea hae ea
mosebetsi oa koetliso
le banna bana o fu-
mane batho ba nang
le thahasello e kholo
ea ho ithuta, le hore
ha ‘mila o ntse o puta
litsebo tsa bona li tla
phahama kaha ba tla
be ba betlehile hantle.

O totobalitse
hore katleho ea lebo-
tho lena e ka bonoa
ha feela palo ea bona
e ka eketsoa kaha
moo bongata bo leng teng sehlahlo
le sona se-a phahama e le hore ba
tle ba tsebe ho rata le ho fumana
tlotlo ka mosebetsi ona oa bona.

Mokoetlisi Gabanthate o
elelletsoe ka hloko bokamoso ba
lebotho lena, boo a itseng bo ka
thunthetsoa ke tlhokahalo ea thepa



Joaloka Maubane: Ho motho ho sakala sepakapakeng ho joalo ka ho fofa ntle ho mapu



Maubane a lauo a pereko: Karolo ea Maubane a Sesole sa Lesotho e mametse ka hloko ha e fuaa litaelo ts
qetela ho tsoa ho morupeli oa `ona koetlisong mane Botswana.

e lokelang ea tšebetso ena ea ho
tsubella. O itse ho ba le thepa e
maemong, e tšepahalang ea morao-
rao ke tiisetso ea hore motho a ka
etsa mosebetsi a sa tšohe matha-
ta a ka tšohang a hlaha ha a le
sepakapakeng, `me sena se etsa
mosebetsi o tsoileng matsoho..

“... fumane batho ba
nang le thahasello
kholo ea ho ithuta,
hore ha ‘mila o ntse
puta litsebo tsa bona
tla phahama kaha
tla be ba betlehile
hantle.

mogogo mollong

Aupa, motsoall'a Koete.



PVT
Tšenolo Theko

Ke eme ke hlahetse ka fesetere, ke ntse ke bala lerotholi ka leng la pula ha e ntse e rothela fatše ho tsoa marulelong a ntlo. A rotha joalo e ka lenaka la metsoano la tšupa-nako a nto etsa liphoro tse tšetšanyane ho leba letamong le ka jareteng. Ka motsotso ona ke ntse ke ipotsa hore “Na e be eona ee ke ea likhomo le batho?”


Ke khoeli joale pula e na litloebelele, e emisa lihora tse `maloa feela. Ke liphoro hohle mona ha ho sana moo e kenang, linoka li ea hoasa, bo-morena seqaqana pina ke e phahameng ho ba joale metsi a hohle ba hafa ka nkatana. Pula ena ha e ka tsoela pele ke bona mathata. Maoba mona ho hlalositsoe hore monna o ile le metsi a ne a tšela noka a palame pere, athe liphofolo ke larita.

Ha ke ntse ke eme joalo ke ipotsa potso e le `ngoe: “E-be Aupa motsoalle oa ka o hokae?” Aupa ke e mong oa batho ba ke keng ba

lula ka tlung metsotso e se mekae ntle le bosiu ha a khalehile. Ke ho mano, motho oa mohlankana a ka betsa leoa le thata. Ha ho motho ea sa tsebeng hore Aupa ke “Ramaoa” a ka o kolisa mosi oa sala u maketse ha a batla ho ja monate.

Lilemong tse leshome (10) tseo a li sebelitseng sesoleng ha ke hopole le leng leo a ke keng a lumelisa mopotjoane, a botsa botsoho ho mabele thabisa lihoho, thabisa ba hlonameng joalokaha a ne a tloaetse ho a roka ha a se a bo tjeptotse. “Ha e sale ke e-ba lesole ke noa ka tsela ena, ha le e-s’o utloae ho thoe ke chekile, kapa ke fihlile motšeara mosebetsing ha ke tsebe hore na le cha le tšolang!”

Ena ke karabo eo a neng a e fa metsoalle e meng ea hae ha e



amehile ke boitšoarobona. Ta ea hore ke letaoa le nang le bello e ne e hlakile sa lehlo beng. Ka le leng re tla bina lina ho se ho se tjena; e mo tšai. Aupa kamehla o tla u hore: “Bonyane `na lefu la kina le makatsa, ha ke utloae ho tšoengoa ke `ng hoba kaofela shoa leha e le ka mafu a fapana.”

Ka `nete lesole le likano, kajeno lesole le ikarabang le tla shoa le bolaoa ke ntho e ratang, ‘joala’ le ikemise mamella tsohle litholoana tsa ka nako e `ngoe ke ee ke ipotsa na e be o se a lahlehetsoe ka karolong e `ngoe ea bopheleng lumela hore ho itšoareltsa. Ke eona pheko ea mathata e hae. Mohlomong motsoalle joalo ka ba bang ba banga elelloe hore ha a ka tlohela tla bona hore na a ka etsang lete eo a e sebelisang linona.

Joalokaha ke bolelele nako ena eo batho ba qobelang ke pula ho lula ka matlong, ano ea ka e ne e solla serame ke ipotsa hore na e be Aupa utloile mohoo oo oa boemane holimo. E le hore re mo bolotsa ka tlung, re tlameha hore e le hore a tle a lule ka tšepo ea hore ha a tloha moo o tla le chelete e ngata ea libiri, a

(li tsoelapele le

Masetla-libete...

(li tsoa leq. la 19)

batho ba tlokotsing,” a tsoelapele a khanya boitumelo bokhaphatsehang.

“Lehloeng lena la maobanyana mona re ile ra ikitlaetsa ra ba ra etsa seo batho ba bang ba ka reng ho ne ho sa hlokahale, re ne re tlamoha ho fumana batho bana ba qabeletsoeng - e be joale re pholosa bophelo bo bong le bo bong. Kamehla re etsa bonnete ba hore re khutla moo ho seng ho se na tšepo ea bophelo ho hang, haholo ha rona mothating ona oa pholoso re na le menyetla e fetang ea ea tsietsing,” o tsoelapele.

“E seng ho itlosa bolutu empa ho etsa se nepahetseng, ho latela boitlamo ba bona basebetsi ba pholoso ba lahleloa ke maphelo ba leka ho pholosa ba tlokotsing,” a rialo.

Mantsoe ana a hlaha ka nako eo ba bangata ba ntseng ba ingoaea lihlooho hore na hantle mosebetsi oa bona bahlanka bana ba pholoso ke eng, potso ena e tlisoa ke lipuo-puo tse ileng tsa qhoma mohla koluo ea lehloa e sa tsoa futuhela naha ea Lesotho haufinyane. Lebaka le leholo e le hobane ho ile hoa hlahisoa maikutlo a reng bahlanka ba pholoso ba hlotsoe ho pholosa maphelo ao ba neng ba lokela ho a pholosa ka nako eo, le hore ho bile le lesisitho la ho arabela sello sa batho ba neng ba qabeletsoe ka lithabeng.

Ho bile le maikutlo a mangata a hore batho ba neng ba tšepetsoe ho phalla ha koluo ea e fi-hla ba ne ba iphomoletse ba sa etse letho ka nako ea koluo ena. Puo e ne e le hore le sona Sesole sa Lesotho (LDF) - seo kamehla se potlake-lang khabong ka liroala-nkhoana tsa eona e hlotsoe ho phalla ka nako.

Ho feta moo, maikutlo a mang e bile a hore Lefapha la Thi-



Qaleho oa mosebetsi oa pholoso: E ile ea e-ba mosebetsi o matla oa bosiu le motšeha ho bona hore bohle ba qabeletsoeng ke lehloa ba pholosa le hore ba fumana lijo liaparo tse mofuthu - ho ne ho se ngoan'e motle.

belo le Toantšo ea likoluo (DMA), le balekane ba lona tšebetsong, ba hlotsoe ho mamela sello sa ba neng ba le tlokotsing ekasitana le hona ho supa tsela ho ba neng ba ka lakatsa ho thusetsa.

Mofumahali Matšelisano Mojaki, Motlatsi oa Motsamaisi oa

“...mekhoa e nepahetseng ea ho arabela likoluo e hlola ho kena tšebetsong.”

DMA, o hanyetsa sena ka mantsoe a boima a reng lefapha la habo le tse le le malala-a-laotsoe ho arabela sello se feng kapa se feng ka nako ea koluo le sa khethe nku ka pe-

Mofumahali Mojaki bontša hore: “Ha koluo ea hlahalokaha ho ile hoa etsahala ka nako ea lehloa, re bitsa phutho mafapha ‘ohle a amehang ha re arabela likoluo, sena re se etsa ka pe-

(li tsoelapele leq. la...)

Sesole sa Lesotho se tšehetsa “Letšolo la Tseba Boemo ba Hau”

Lipakeng tsa Hlakola le ‘Mesa 2006 masole a 1 000 a ithaopetse tlhahlobo ea HIV/AIDS - ka koetliso le tšhabollo ea nako tsohle, litlhahlobo li ntse li tsoelapele.



Koetliso le tšhabollo ea bakuli ba HIV/AIDS ba masole
- Koetliso le tšhabollo ho sechaba sa Quthing, Mokhotlong le Maseru
- Koetliso ea pele le kamora pepiso ea bakhachane ba nang le HIV/AIDS li thakhotso sepetleng sa Makoanyane.

MARA

Mangolo ho Mohlophisi

Mohlophisi,

E bile ka motlotlo ke utloileng litaba tsa mofofisi oa pele oa LDF oa mosetsana, e bile e le lesole. Ke ea le babatsa.

Ke moroetsana ea lilemo li 19, 'me ke pasitse C.O.S.C ka sehlopha sa boraro ka 2005. Ke batla ho ba mofofisi le'na, empa ha ke na thahasello ea ho ba lesole. Le ka nthusa joang?

Moleboheng Evelyn Sefako
Ha-Motlohelo, Maseru.

Ausi Moleboheng,

Mofofisi oa sesole oa mosali e bile tlotla e kholo haholo ho rona ekasitana le ho sechaba ka kakaretso. 'Me ke ntho e thabisang ho utloa hore baroetsana ba Basotho ba fumane thahasello ke sena, ke mona le uena o lakatsa ho ba mofofisi.

Litsing tsa thuto ena ea bofofisi tseo re li tsebang motho o hloka hore a be a pasitse lithuto tsa lipalo le mahlale ho amoheloa. Ka bomalimabe hae koano ha re na litsi tse joalo, empa haeba o pasitse lithuto tse hantle o ka itekela 'e le uena oa fofisa qetellong.

Kopana le ba Lekala la 'Muso la litaba tsa bofofisi, ba ka ba le thuso ho uena, le Lefapha la rona la Bofofisi le ka o thusa mohlomong ho fumana liaterese. Ikopanye le bona.

Mohlophisi.

Mohlophisi,

Ke lilemo li 26, ke ngoanana oa Mosotho ea balileng C.O.S.C moo ke pasitseng ka G.C.E, ke pasitse maths le science hantle.

Ke sitiloe ho amoheloa sesoleng ka makhetlo a mane ao ke lekileng ka ona, 'me ke belaela hore ke hobane ke sa pasa lithuto tse 'ne joalokaha ho hloka hahala. Ke taba-tabelo eaka ho qetella ke le lesole, na ke sa ntse ke ena le monyetla, haholo haeba

ke ntlafatsa lithuto tsaka?

*'Mabataung Phaketse
Senqu, Mokhotlong*

'Mabataung,

Ka tloaelo batho ba nkoang sesoleng ka ba pasitseng eona C.O.S.C 'me ba le lilemong tse lipakeng tsa 18 le 24. Le ha ho le joalo, sesole se e se hloke batho ba lilemo tse holimo sebakeng sa mesebetsi e ikhethang.

'Me uena o shebahala o sa oele mekhahleong e 'meli ena, re ka eletsa hore o tsoelepele ho ntlafatsa lithuto tsa hao tse ka o isang lefapheng le leng la litsebo. Mohlomong mohla o qetileng lithuto tse o ka ba karolo ea rona o se o ena le litsebo tse ikhethang tseo o tlo li sebelisa ho ntlafatsa sesole sa rona.

Mohlophisi..

Mohlophisi,

Ke ntse ke le moithuti ea tla qeta sehlopha sa bohloko selemong se tlang. Taba eaka ke ea hore pampiri ena ea MARA, eo ke e ratang, e lieha ho fihla matsohong a rona babali.

Ha ke batle ho fumana litaba tsa sesole bathong mona, haholo ha ke ne ke se ke tloaetse ho li fumanahona pampiring ena ea rona. Ho etsahala e'ng, re rata pampiri ena?

Ke khothaletsa hape hore litaba tse hlahang mona li shebane haholo le ntlafatso tse ntseng li etsahala ka hara sesole. Na sesole se ka kenya letsoho litabeng tsa ntlafatso ea lipapali tsa rona moo metseng, linthong tse kang lipapali le boithabiso?

Na LDF e ka romella bo-ralipapali ba eona ho tla re koetlisa moo libakeng tseo re lung ho tsona?



Malebanye Mohloki
Qoaling, Maseru.

Malebanye,

Re bile le nako ea mathata haholo khatisona ea koranta e le lona, empa ke mona re khu khutletse ruri, re kopa tshets esale le re fa eona ka lilemo tse

O ke ke oa hlola oingoa ka litaba tsa sesole. Mosebetsi mantlha ke ho fetisetsa litaba oa Sesole ho uena le sechaba so, ka nako o bile o nepahetse. etsa joalo ka pampiri ena.

LDF e na le karolo e n kang litabeng tsa kholiso ea ntlafatso; re na li masole a ntsa lekala la temo ka literekere ho sotho kamora thupelo e matla e eng ke lona lekala leo.

Sehlopha sa Mohobelo tsoarane le mesebetsi oa ho ru ba likolo ho retha mohobelo ha Tae-Kwon-Do eona oa tseba ka la rona ka koetliso mane M. Barracks - tsena kaofela ke lien re ikotlang sefuba ka tsona 'me ha re li bapatsa ka mekete ea ro mokete oa selemo le selemo oa Sesole.

Mohlophisi.

**Ho hlahisa maiku
hau
Ngolla Mohlophisi**

HOPOLA!

Re khothaletsa mangolo a makhutšoanyane a tobang tabeng.

Masetla-libete a lehloa...

(li tsoa leq. la 31)

re se na lintlha tsohle tse hlokahalang tsa boemo boo re eang ho bona.”

O tsoelapele hore ho bohlokoa hore le bona ba se ke ba beha maphelo a bona tsietsing e le bapholosi, ba hlahloba maemo a koluo a ka bophara le bolelele ba ona ‘me ke feela ha ba entse sena ba ka kenang tšebetsong.

Tsela ena ea tšebetso e tšehetsoa ke Mohokahanyi oa Likoluo oa LRCS ea reng ke ‘nete hore pele moralo o fe kapa ofe oa pholoso o kena tšebetsong tsela ena e lokela ho lateloa. “Tlhahlobo ea maemo e lokela ho etsoa, ‘me ha e phethetsoe, le ha ka nako e ‘ngoe e nka nakoana ho phetheloa, ha re na ho iphumana le rona re qabetsoe moo mo koluo a leng teng,” a tlatsetsa.

Mathoasong a selemo ho tloha ka khoeli ‘Mesa DMA e ile ea ntša tlhokomeliso ka maemo a bonahalang a tobile naha mariheng a selemo sena, phatlalatso ena - e hlahileng likoranteng le liea-lemoeng ka hara naha - e ne e hlokomelisa baahi ba Lesotho ekasitana le baeti ho itokitsa maemo ana. Ho sebelisa lithibelo life kapa life tse ka etsang hore ba se iphumane e le mahlatsipa a serame le lehloa leo bolepi bo neng bo belaela hore li tla otlala naha ena.



Ka kakaretso ke batho ba 173 ba ileng ba pholosa koluoeng ea lehloa.

Ba pholositsoeng ka liroala-nkhoana:

Ba 46 Thaba-Putsoa

Ba 10 ‘Matšooana

Ba 4 Lebelonyane

Ba 2 Ha-Katse

Ba 20 Sani Top

A le mong Oxbow

Ba pholositsoeng ka makoloi:

32 Thaba-Putsoa

Ba 40 Mphosong

Ba 7 Ha-Janteu

Ba 11 Letšeng-la-Terai

Batho ba tšeletseng (6) ba tlalehiloe ba lahlehetsoe ke maphelo bekeng ea pele ea lehloa

Mosebeletsi oa DMA le oa WVI - Ha-Bereng Matsobele, Mohale’s Hoek

Monna ea sa tsejoeng oa Mosotho - Sani-Top, Makhoseng

Monna ea lilemo li 60 oa Mosotho - Khalong-la-Matšobane, Berea.

Mohahlaoli oa monna - Mphosong, Leribe.

Ngoana oa moshanyana ea likhoeli li 13 - Thaba-Putsoa, Maseru.

Molaoli ea tsetselelang phethahatso

Re hetla morao 2006

Lilemong tse ka bang 40 tsa bophelo ba sona, Sesole sa Lesotho (LDF) se eteletsoe pele ke Molaoli ea shebahalang a tsetselela phethahatso ea meralo le bosebeletsi bo botle ba sona.

Ka Rpt. Khatebe Molefi

Selemo sa 2006 se fetile LDF e ntse e tsoarane ka thata le mosebetsi o matla oa eona oa khaho-bocha, ntlafatso le boitjaro, 'me Molaoli Lieutenant General (*Lt. Gen.*) Thuso Motanyane molaetseng oa hae oa selemo le selemo oa boitlhahlobo le ho lekola maputulo a tšebetso ea selemo se fetileng o utloahetse e hlile e le Molaoli ea tsetselelang bophethahatsi, tšebetso le botsamaisi bo botle ba sesole.

Ka sehlohlolong litabeng tsa hae Lt. Gen. Motanyane o ne babat-sa mafapha a sesole a ipabotseng ka tse ntle, a bile a komela ba khibetseng hore ba leke ho fetola moku-betso, pina e be 'ngoe.

Molaetseng oa hae oa 2006 ho mabotho Molaoli o supile hore ho bile le khatelopele e kothatsang litabeng tsa ntlafatso, 'me har'a tsona a supa morero oa ho tsosolosa moaho oa tsamaiso oa Motebo oa Sesole oa Makoanyane o seng o abetsoe lichelete. Moaho ona o ne o senyehe ka merusu ea selemo sa



LDF e etsa 'tsoho la monna: Lt. Gen. Motanyane o tiisitse hore ha se ka feela sesole se ka sebeletsang sechaba. Mona o nehelana ka limpho tsa thabapala ea bana, e entsoeng ke litho tsa sesole, moketeng oa selemo le selemo le selemo ea limpho ho ba hlokanang nakong ea Keresemese.

1998.

“Le thepa e hlokalang ho kenela mats'olo a poloko ea khotso le eona 'muso o fane ka taelo ea hore e fumantšoe sesole,” a tsoela-pele Lt. Gen. Motanyane.

Lt. Gen. o bontšitse hore le ha kabo ea lichelete tsa ho phethahatsa merero ena e etsahetse nako e se e ile, mohato oona o tla thusa ho kenya letsoho hoa LDF ka matla mesebetsing ea poloko ea khotso. A lebisa liteboho tsa sesole tse khethehileng ho Lekala la Tšireletso le 'Musu ka kakaretso.

Molaoli oa Sesole a manolla hore leano la ho aba litho tsa lebo-tho ho ea ka mahlofo a lona (*Manning Policy*), le kene tšebetsong, a bile a supa hore: “...le ha e se tharollo ea mathata ohle a mosebetsi, ho bonahala le tla araba litabatabelo tse ngata tsamaisong le mesebets-

ing ea litho tsa sesole”

Ntlafatso mesebet-phelo, thepa le lipallo tsa tse ling tseo leano lena le eng. Ofisi ena e shebanen-hahatso ea leano lena e thokoeli ea Mphalane ngoa e se e qalile tšebetso.

“Tlhopho-bocha tsa mapato ho beng ka ba-hoa o mocha oa kabo ea tsa ba eang phomolong halitsoe le eona, le ha ona phetoho ena e le mol-masole (*Other Ranks*) fe-phiso e tsoanang bakeng s e tla latela hang hoba e fe e lokelang,” Molaoli a tso-manolla.

Gen. a hlalosa ho-phoso ha a keke a thohol-betsi o khabane o entsoen

(li tsoelap

maikutlo le likhutloana

Liepa-mere le Lithebere



Cpl. Monare "Dr. Hoalisto" Hoala

Motho ke sebopuo se iphumang se phela, 'me se ikelelloa hore ke karolo ea tlholeho ea Molimo. Motho o iphumana a le hara meeka-le-mehlolo e hlotsong ke Molimo, ka hohle ke limela le liphoofole. Motho ho tloha tšimolohong o phetse le lintho tsena tsohle 'me qetellong a phela ka tsona.

Motho o phetse le ho sebelisa limela molemong oa bolulo, lijo le libeso 'me ka ho fetisisa meriana e mo phekolang ha a kula. Motho hee, o utloisisa le ho elelloa hore ha se letho ha a ka iphapanyetša lefatše le mo potileng. O filoe tsohle tsa tlholeho ho iphelisa, 'me o boetse o filoe kelello ho etsa tse-na ha libopuo tse ling li se na eona.

Baholo ba rona ba jele lefa boemo bona ba ho ba karolo ea tlholeho lefa ho tsoa ho ba tšileng pele ho bona, 'me ka neheletsano ea taba mahlale ana a theohela ho rona. Re fumane mahlale a ho phela lefatšeng lena, ra tseba ho sebelisa tlholeho molemong oa rona; re matlafetse tjena ke eona tšebeliso ena ea tlholeho.

Re le karolo ea 'mopo oa Molimo, 'me re iphumana re phela naheng ena ea Lesotho, le rona re amohetse ka liatla tse peli sohle seo naha ena e re fang sona molemong oa maphelo a rona - liphoofole le limela. 'Me ka tšebeliso ea tse fanoang ke tlholeho



re atleha ho loantša tlala le mafu.

Ke ho tsoa hona mona moo re nang le meriana le lithebere tse 'maloa tseo ka tsona baholo ba rona, 'moho le rona, re tsebileng ho phema limpe tse ngata le ho 'na re itsoella pele ho phela maphelo a atlehileng. Ha re ke re bueng ka moriana ke ona:

"Maqhaqha"

Ena pitsa ke e re ka ikotlang sefuba ka eona kaha e ritetsoe ka litlama tsa koano Lesotho kaofela, ha ho le se seng sa balichaba.

Ho etsa motsoako o nepahetseng oa "**Maqhaqha**" re tsoaka limela tse latelang ka mokhoa le litekanyetso tsa teng tse nepahetseng: Lekhala, Hloenya, Khamane, Qobo, Mositsane, Mararolle, Papetloana le Khomo ea Balisa. Lifate le tsona li nka karolo e matla ho netefatsa hore e fela e otlabotsekeng, 'me tse ka sebelisoang ke: Cheche, Ralikokotoana, Mohloare, Kolutšana, Mofifi le Lelothoane.

"**Maqhaqha**" e thusa 'mele ho setlela khahlanong le Phallo e Phahameng le e Tlaase ea Mali, Lefu la Tsoekere, Sethoathoa, Stroke, Mofetše, Mathata a Liphieo, Lebanta le Selomi.

Pitsa ena e iponahalitse e le makhona-tsohle mafung a hlokang hore motho a matlafatse sesole sa 'mele 'me e bile e beha ona masole a 'mele mae-mong a ho ka itoanela khahlanong le mafu a mangata a atisang ho hlasela batho.

Banna ba masole, bao hangata ba lebeloetseng ho tloa matjato ka nako le motsotso ha taelo li tsoile, ba ka fumana pitsa ena e hloka haholo maphelong a bona. Maqeba a ka mpeng le serame sa masapo li matha mpetleke ha li utloa lebekeranyana feela la "**Maqhaqha**" ka letsatsi.



PVT Lesia "Kentucky" Mololi

Mafu a mangata, le a mangata a morao-rao a phekoloa kapa ho isemoring ka tšebeliso ea litlama limela tsa Sesotho. Sena ke 'nete e keng ea patoa, le ha feela ho ntse hena le a mang ao litsebi li eso fihlelona li ka mpa tsa a kokobetsa feela. mang ke a kang:

- Lefuba
- Lebanta (*le phekolang kahare*)
- Liso
- Lefu la Tsoekere
- Phallo ea Mali e Holimo kapa Tlaase
- Mofetše le Gout

Dr. Hoalisto le Ntate Kent ke liepa-mere tse nang le mangolo li pakang.

O ka ba fumana mona: **Cpl. Hoala**
(mobile) 9266 5800481
(home) 9266 22337549
PVT Mololi
(mobile) 9266 58468555
(home) 9266 22317291

TEMOSO: *Se leke ho itsoakela lithebere tsa na ka bo uena o sena taolo le boeletsi ba ngaka e rupeletsoeng kaha li ka ba kotsi ha li sa sebelis hantle tlaasa leihlo le nchocho la motho ea rupeletsoeng.*





Le *OA Nthati Kekana*

Une u ka ikana hore le ke ke la fihla; empa....Joo! E, le fihlile. Ke boetse ka sheba alemanaka hape leboteng, 'me ka 'nete e ne e se e atametse, ka e boha hape ke sa lumele, ka 'nete e ne e le Labobeli la la 19 Loetse, letsatsi pele ho nako ea hore matšoenyeho aka a fele, 'me ke thabile.

Ke ile ka fetoha betheng, 'me ea re le pele ke nahana ho theoha ka hopola hore hana ha mafelo a beke a fihlile ho ba monate o hlolang joang, ha ke ena le chelete, ke le morena. Ka 'nete! Hosasa ke letsatsi la ho khola.

Maikutlo a ka a batlile a senyeha ha ke hopola hore ke lokela ho lefa mokoloto oa khoeli e fetileng. Ka moo ke neng ke lakatsa ho sebe le mekoloto ee e ntoutisang, e etsang hore ke kholle mangoleng ha khoeli e fela. Bophelo bo ntse bo tsoelapele, *"Motho o phela ka likoloto"*.

Lekompe pele ho hlapuoana e ne e le hore na ho tlabo ho uoe kae mafeleong ana a beke, 'metso e ne e se e nyoretsoe se ka theohelang ha monate mafelong a beke - boholo ele bo nyoretsoeng li-wine bo-*Spin, Hunters* le li-*Brutal Fruit* ha ba kajoana li mahetleng ke boima ba pokola ba tla inoella libiri bo *Lezulu*.

Letsatsi le ne le ka 'na la ba le lelele empa ke tseba ho mamella. Ke fetse ka mamella ho fihlela hosasa hoseng letsatsing la pholoho. E seng la ka feela, empa

Chiller!

bohle ba tšoanang le 'na, nka becha ka moputso oa ka haeba ke 'na feela.

Letsatsing lena ke rerile ho se palame bese ea rona "*Bolele*" ha ke chaisa kaha menyenyetsi e se e ipetsitse tsa hore chelete e tla be e fumaneha mantsiboea, joale ka rera ho sheba-sheba mabenkeleng e le ho tsamaisa nako le hore ka be ke tseba seo ke tla se reka ha ke fumana chelete. Keteana le basebetsi ba 'musoba bangata bao ke ba tsebang ka ha e ne e se e le ka mor'a lihora tsa tšebetso.

Ke boetse ke lemoha basebetsi 'moho, ba ne ba nyolosa ba theosa; ba tsamaisa nako le bona. Bohle ba emetse ho utloa feela ho thoe e se e le teng. Ha re lumelisane nakong ena; ho lebeletsoe feela potso e reng "*Hei! E se e le teng! Ha re s'o be sharp, empa ba itse ka bo five e tla be e le teng?*" Empa ao! ke tsitsinya hlooho ke ba feta ba ntse ba eme.

Sena se etsahala khoeli le khoeli empa e ntse e ka ke khetlo la pele. Lifahleho ha li bontše thabo. O se ke oa lebala hore ba bang le ena ea ho khutlela moo ba lulang ha ba na eona haeba chelete e sa fumanehe. Basali! Re fokola joang tabeng tsa tšebeliso ea chelete?

Hang ka utloa ho lla hoa mohlala-oa-theheng (*cellphone*), ka potlako ka phopholetsa ka mokotleng ke lumela hore ke molaetsa oa taba tse monate, hore chelete e teng. Ke a tseba ha ke mong ea emetseng molaetsa o joalo, bongata bo ne bo sa khaotse ho hloela mehala ea bona. Ka nako ena kea tseba Vodacom le Econet li etsa chelete e ngata ka lebaka la molaetsa e potolohang ka har'a methaka ka nako ea boteng ba chelete.

Ka bomalimabe mllang e ne e se oaka, empa roetsana ea neng a eme thok 'na. Ka utloa bohloko, empa le mamello, 'me ke ea tseba le re na le mamello e tšoanang ka hara teropo ka seo re seng. Ke ea tseba bohle ba le

Tebello ena e nki "*Lejorobela*" le neng le le thata tjena, e le ramaqiti, se molotsana. Ba re ka nal tsa khale ha ho fumana bankeng e neng e le ntho e ang matsatsi a 'maloa ka me e melelele le tlhokahalo ea r ena ea tobetsa sesoaso sena tla kena bankeng se ikentse ea nang le bokooa ba pono molamu o mona o mosoeu ile a tsamaea joaloka bao

"Helang beso! A nthuseng hle, ke fihle mo thusoa ho fumana chelete." kopa thuso joalo ka boqhets bile a tseba hantle hore mos ea-molemo o teng ea tla mo bohloko a mo thuse ho fetela mokolokong. Leha mole bankeng a mo hoehla a i moo joaloka motho ea sa hore o ntse a bitsoa. A em ho fihlela ea mohau a mo tš letsoho ho mo isa moo a tla ke molefi ho tsejoa e le ea bokooa ba pono.

Ha maqiti a sona a litse, sesoaso sena se ne se lebala hore se ikhakants thoe o ne a bala chelete ea mene molamu oa hae o r oa lifofu a itsoele a qhoma a betselitse peta holimo, bohle ba neng ba hopola h sefofu sa 'nete ba oele ke



Ka
Mr. Ingo Seifert

Ke a tsotella! Uena?

PROPOLIS

Sebetsa se secha sa ho loantša HIV/AIDS!

Ka lilemo tse likete-kete tse fetileng batho ba ne ba tseba molemo le matla a phekolo a PROPOLIS, empa tsoelopele le liphetho tsa etsa hore re lebale makhabane ao tlhaho e re fang one toantšong ea mafu le likokoana-hloko.

Lipatlisiso tsa bo-ramahlale li bontša hore PROPOLIS e na le matla a ka etsang 80% a ho

thusa mafung a letlalo, lehana le 'metso ekasitana le phefumoloho.

PROPOLIS e bokelloa ke linotši, ebe e sebelisoa ho sireletsa Mofumahali oa tsona le ntloana eo li lulang ho eona khahlanong le mafu. Maphao le monyako oa ntloana li sireletsoa ka PROPOLIS khafetsa, hona ho etsa hore sebaka seno se lule se bolokehile khahlanong le mafu.

Pele ho fumanoa tšebeliso ea penecellin, PROPOLIS e ne e

sebelisoa ho loantša mafu a mangata le ho tšehetsa boitšireletso ba 'mele khahlanong le mafu. Boholo ba mabotho a tšireletso lefatše ka bophara nakong eno bo ne bo sebelisa litlolo le meriana e entsoeng ka PROPOLIS ho thusa hore maqeba a fole kapele.

PROPOLIS e na le matsoai a fapaneng a ka bang 30 a thusang ho loantša likokoana-hloko tse fapakaneng, le ho thusa boitšireletso ba 'mele ho thibela


mafu a nkang menyetla.

Matsatsing ana, lipatlisiso li entsoe tse ngata li bontša matla a PROPOLIS, haholo bakeng tsona ka tlasa lehoatata e Sahara, moo kokoana-hloko ea HIV e bakang mathata a mangata a bokuli Lesotho mona, POSITIVE HEALTH e itlhomme peletso tlhahisong ea litlolo le meriana ka PROPOLIS toantšong ea mathata le letlalo le mafu a mangata.


Ho fihlela joale ha ho bonahale ho na le mathata bakoang ke tšebeliso ea PROPOLIS le litlhare tse ling.

Linaheng tse ngata lefatšeng, litlolo le meriana tšetseng PROPOLIS e bonahale tse e ratoa haholo hoo batho ba ithekelang eona le ntle le lerigo le khethehileng la ngata ka, 'me tšebeliso ea tsona e ntle haholo e se na mathata.

Ho fumana lintlha tselin tse ngata ka litaba tsona tsa PROPOLIS o ka phetha marang-rang Mokhatlo oa Machaba (UN) tlasa FAO ho www.fao.org 'me oa batla na le PROPOLIS - Khaolo ea 5. O tla fumana lintlha tsohle tse hlahosang lipatlisiso tsa bo-ramahlale ka litaba le melemo ea sehlahisoa sena



Re-a tseba hore ha se kamehla mohloli ntoeng ebang ea matla oa sehanyata kapa eena ea moholo; etsoe nketjoane o tumme a le mesing a se na noka. Isa leihlo setšoantšong se ka holimo o lekole hore na masoleng ao a mabeli le letelele ho feta le leng ke lefe. Ha sheba o kare ke lesole le kamorao le letelele; empa nka rulara o methe masole 'me o tla eelloa hore lesole le kapele ke lona le letelele.



E le ho phethahatsa ho thehoa hoa Leboho le Malala-a-laotsoe la SADC lintlha tse ngata tsa tšebetso li ile tsa lumellanoa ke linaha tse amehang, 'me ka sehlohlolong e ne e le:

Koetliso le boithapollo, ho kenyeletsoa maemo a mabotho litabeng tsa matšolo a kopanetsoeng.




Koloi ea mabotho a Lesotho e bonoa e qauoe lehlabatheng lehoatateng la Botswana - lebaka le tlamang baqhobi ba sesole ho ikatela ka boqhobi maemong a fapaneng.

Mathata tikolohong ea SADC a ka shejoa ho tloha litekong le ho keteloeng hoa mebuso, likoluoa tsa kamehla le lintoa tsa bana ba thari le tsa merabe. 'Me ka ho thehoa hoa Leboho la Manamolela la Tikoloho ena (SADCBRIG) le ile la rerekoa, hara tse ling, ho fihlela tse latelang:

- *Ho nka karolo matšolong a bolebelli;*
- *Ho kena lipakeng moo litho li iphumanang li le hara a tlokotsi ho khutlisa botsitso le khotso;*
- *Ho nka karolo matšolong a pholoso a reretsoeng ho thusa batho ba tlokotsing le ho bebofatsa mathata a sechaba;*
- *Ho nka karolo khahong ea khotso le ho amoha mahlakore a loantšhanang libetsa ka mora ntoa, ekasitana le*
 - *Litsela tse ling tse reretsoeng poloko ea khotso.*

Sena se tlama mabotho ka ho fapana ho ikoetlisa le ho ikatela ka litsebo tsa ho qhoba maemong a fapaneng linaheng tsa SADC.





E se e bile eka boiphihlelo ba boqhobi ha bo eo mona Shakawe, Botswana, moo baqhobi ba LEDF ba beng ba kopana le mathata.




Leha ba le sebakeng sa Maun, Botswana, Basotho ba ne ba qaqafetsa ke ho hloka litsebo tsa ho qhoba har'a lehlabathe le leratso la Botswana nakong ea Exercise Thokgamo.

Ho tloha ka selemo...
sa Botswana li i...






Sehlapha sa Baqhobi ba Botswana sa 2004 se neng se le boikoetlisong ba ho qhoba ka Maloting a Lesotho (lasa tataiso ea LDF ba mametse litaeo ka hloko kamora ho fumana mangolo a bona a boipabolo koetlisong.



Lithaba tsa Lesotho li ile tsa fa masole a Batswana boikoetliso bo boima haholo nakong ea koano, 'me ba bangata ba be ba nahane ho ngaloha kaha ba sa tloaela litsela tse kang tsena tsa rona.



Motlatsi oa Molaoli oa LDF Maj. Gen Sam Makoro (oa bobeli ho tloha leqeleng e bile e ne e le Ramabotho ka 2004) le Maj. Gen. Gouamang Tlhakwane oa BDF e bile baeti ba bohlokoa ha thupelo ea boqhobi ea-2004 e koala mane Setibing.



Leboitho la naha ea Zimbabwe la Moeeng le lona le kile la koetlisoa ke Sesole sa Lesotho ho fofisa liroala-nkhoana ka lithabeng, mona ke mohla phano ea mangolo a phethelo ea thupelo ea bona.


04 Sesole sa Lesotho le Sesole aq boikoetliso ba boqhobi.



Ele ho koetlisa Leboitho la Manamolela la SADC ka morethetho o le mong le litloaelo tse tsoanang, meralo ea koetliso e kopanyang linaha, joaloka metebo ea taolo, koetliso e tlatsetsoang ka li-computer ekasitana le boqhobi li ea tsoaroa linaheng ka ho fapana.

'Me ka lebaka la ho fapana hoa koetliso linaheng, morethetho le tsoano koetlisong ke tsa mantlha.

Sesole sa Lesotho se Tlatsetsa ba Boipaballo 'Mileng



**BOIPABALLO 'MILENG
LESOTHO**

Ka Cpl. Sakeng Lekola

(litšoantšo ke tsa Lefapha la Boipaballo 'Mileng)



Ka sepheo le morero oa ho fokotsa lipalo tse phahamang tsa likotsi tsa mebileng, tseo hangata li bakang mafu a basebelisi ba tsela, Sesole sa Lesotho (*LDF*) se tlatsetsa Lefapha la 'Muso la Boipaballo 'Mileng (*RSD*) ka likoetliso tse kopanetsoeng le matšolo a thibelo ea likotsi.

Ofisiri e Kholo ea Lefapha la Boipaballo 'Mileng, Monghali Moeketsi Steve Molefe, o hlalositse hore lefapha la habo le fumana tlatsetso e matla ho hlaha mafapheng a fapakaneng a *LDF*, 'me lefapha le bile la fana ka koetliso ea ho Qhoba ka Hloko (*Defensive Driving*) ho bakoetlisi ba baqhobi ba makoloi a sesole.

"Sesole se sebelisa makoloi a 'muso a mangata - ka hona baqhobi ba sesole ba lokela ho fumana thupelo e batsi malebana le ho qhoba makoloi ana ka hloko e le ho thusa ho fokotsa sekhahla sa likotsi

'mileng. Ke ka hona re fiqeto ea ho bona hore re boetse pela masole a mang e le bona hona mokhoeng oona oa hona.

Bakoetlisi bana ba boetse ba kenya le bona bahlanka ba 'muso lithupelong tse naha re ntse re le bo molula-citona hore tsohle li ntse li lahlapahalo. Bakoetlisi ba e tjoie ho ba bahlahlobi ba boetse ba rometsoeng ho rona ke ling tsa koetliso ho bona boetse lo ba bona," a rialo Mong.

A tsoelapele ho sa joalokaha sesole e se leka-sang tlhahiso e ka kenyang se lokela hore ebe se sebetse leqeme le lehlo la cheletse bakileng hore batho ba ho sona ba khetholloe har'bi ba bang ha ho etsoa litho ho qhoba ka hloko. "Ka tsoelapelo khahlametsa sesole litšen

(li tsoelapele leq. le.)

e le hore se se imeloe haholo ke tefo ea likoetliso; baqhobi ba bahlano ba se ba lokiselitsoe ho kena thupelong ea selemo se tlang,” a rialo.

“Re ikemiselitse ho rupela barupeli ba bangata kaha re lumela hore sesole se lokela ho ba le barupeli ba sona ba `maloa ho

Lefapha la Boipaballo `Mileng le boetse la tšoarela baqhobi ba literekere ba Sesole sa Lesotho lithupelo nakong eo ba ntseng ba le koetlisong tlaasa Lekala la Temo mane Ha-Foso, Berea.

Lithupelo tsena li ne li shebane haholo le ho hlahlella barupeluo ka litsebo tsa tšebeliso e ntle literekere

t s e n a ,
matšoao a
tsela, lintho
tse susumet-
sang likotsi tsa
tseleng - ho
khanna u tauoe
- ho khanna ke
lebelo le holimo
le ka bohlasoa.

Ba boetse ba
hlokomelisoa
ka moo likotsi
tse mebileng li
senyang moruo.



Molaoli ea tsetselelang phethahatso

Re hetla morao 2006

(li tsoa leq la. 34)

tsa sesole ho tse bileng tšebetsong libakeng tsa Tšupane, Mafeteng, Oxbow, Butha-Buthe le Makhoaba, Mokhotlong, moo li tlatselitseng sepolesa toantšong ea litlolo tsa molao, a qoholla bosholu ba makoloi le ba mehlaphe.

“Ketso e `ngoe e lokelang ho thoholetsoa, ke tšebetso ea boitelo e bontšitsoeng ke litho tse peli tsa sesole ka ho sireletsa thepa le hona ho pholosa maphelo a bahahlaoli ba neng ba qabeletsoe ke lehloa Oxbow khoeling ea Phato selemong se fetileng,” Lt. Gen. Motanyane a rialo.

Molaoli a bua ka matla ka

etsa hore tšebetso e be bobebe. Re eleletsoe hape sena se hlokahala hobane ha se maemong le libakeng tsohle moo re tla ba le monyetla oa ho kena moo sesole se se-betsang,” ke Monghali Molefe eo.

Mafapha ana a mabeli (LDF le Boipaballo `Mileng) a kotula

litholoana tse molemo tšoarisano `moho ena ea mosebetsi, ho ea Monghali Molefe. Barupeli ba sole e ba karolo ea bakoetlisi makhetlo a `maloa ao lefapha le le hlahlobang baqhobi methati e fapanakaneng ea ho qhoba likoetlisong tse fanoang. O tiisi hore LDF e maemong a ho ikoetsetsa barupeli ba eona kaha joale e le batho ba lumeletsoeng ka molimo ho hlahloba baqhobi ba bang

Ka thoko le ho theha sekhahla sa likotsi, koetliso ena baqhobi e thusa baqhobi ho tšoa makoloi ka mokhoa o motle. Molefe koetlisi oa Makoloi a Bobebe le Boima lefapheng lena, Monghali Thapelo Mahase eena o supa hore “Tšebelisoano `moho lipakeng tsa rona e tlisitse ho theoha ho hohela likotsi tsa mebileng le ho khanna ka bohlasoa hoa batho ba bangata ba qhobang makoloi a `musi.”

Ka nako ea likotsi, kamehla ho na le mahlatsipa a lahlelang loang ke maphelo, e le ka likoetliso tse mpe kapa tse bobebe ha batho bang ba hanella hona ka makoloi ing a joalo; kaofela batho bana hloka ho okoa pele ba ka fetisetsa sepetlele se ka bang haufi.

Liofisiri tsena tsa Boipaballo `Mileng li boetse tsa supa hore Sesole sa Lesotho se kenya letsotla ka mokhoa o matla ha ho pholosa ona mahlatsipa ana, ‘me e se e ka makhetlo a `maloa ba pholosa batho ba tsietsing ka katleho me likotsi tse mpe li hlahileng.

“Bathusi ba tsa bopeliso eba LDF ha ba fumana mohlaka oa tlokotsi kamehla ba re phatlalaha lela hang-hang, ka baoki ba bontšitsoe thepa le koloi ea thuso ea pele ho bolela Monghali Mahase.”

A tlatselisa ka hore ka nakong ea lithibella tse etsoang tseleng le nka monyetla oa ho bapatsa lit

liketsahalo tsa ho thungoa malapeng a matona a `muso, liketsahalo tseo a itseng li silafalitse seriti le mesebetse e metle ea sesole kaha mona ke tšebetsong eo sesole se ikarabellang ho eona ka kotloloho.

“Re tla tlameha bohle ho ema ka maoto ho thibela liketso tsa mofuta ona ho iphetaka, ke boikaraballo ba rona re le sesole ho bona hore Mosotho e mong le e mong o sireletsehile ka linako tsohle,” ho bolela Molaoli.

Lt. Gen Motanyane a hopotsa mabotho hore puong ea hae ketekelong ea Letsatsi la Sesole ka 2006 o ne a tiisetse sechaba sa

(li tsoelapele leq. la 47)

Aupa...

(li tsoa leq. la 30)

re be re batla ho mo boloka ka tlung. Hoseng hona ke botsitse mphing eo a ikarabellang ho eona hore na o hoka, batho ba ile ba 'makalla hore na 'na le har'a batho ha ke tsebe hore sepolesa sa sesole (MP) se na le matsatsi a mabeli se tsohana le eena. "Aupa o chekile? Ha ke mo tsebe a le joalo! Leha e-ba ho thoe lintho li ea tsoana, ke tlameha ke sa utloa hantle." Ke ne ke ingama-ngama joalo



ke ntse ke shebile holimo ha maru a apoha e ka ke lebeletse Mesia a theohle leholimong a tl'o mpha karabo.

Ekare u kabe u ile oa mo bona ha a hlokomela mathata ao a leng ka har'a 'ona, mahlo a ne a tsoile linameng eka seqaqana se hatiloe ka phoso. Ke ile ka tlameha ho bolella MP ka libaka tsohle tseo ba ka batlelang Aupa ho tsona. Hona le ntlo ea mothamahane ka bochabela ho lihahelo tsa sesole moo Aupa a neng a se a ile a ntoma tsebe hore o tsoeroe hantle, 'me ka

belaela hore mong'a ntlo o na le maikemisetso a mabe. Lena e ile eaba lona lebaka la ho khotlaetsa hore re qale ho batla Aupa moo.

Ha u sheba u le thoko, sebaka sena e kare ke lapeng, ho hloekile, jarete ea teng e lifate tsa litholoana tse rothisang mathe, e tletse meroho e metalana hlabula. Ka hoetla e tlala makhasi a lifate eka a hasitsoe ka boomo. Banna ba ngata ba lilemong tse tlaase ke mahlatsipa a kamohelo e mofuthu le litšepiso tse sa phethahaleng tseo ba li etsetsoang nakong eo ba oelang lem-eneng la tau. *Mong'a ntlo* joalokaha bane ba mo bitsa ke mosali ea nang le khoheli e makatsang ho

*'Mong'a ntlo'
joalokaha ba ne
ba mo bitsa ke
mosali ea nang
le khoheli e
nyarosang...'*

monna ea mo bonang, eo a neng a e sebelisa ho tsoasa lihlahi tsa hae.

Mahlatsipa a hae ha a o hlalosetsa a re ke mosali ea hlolang, o nka le sente ea ho qetela ha a ile a ngoama phofu ea hae. O etsa hore motho a lumele hore khoebo eo ea

hae ke boikarabello ba bo babeli 'me joaloka monna o tla penyeletsa hore e hore lime lichelete a sale a le mong'a ntlo a mo...

Ho oa makatsa banna ba bangata ba ntse b tlaasa khoheli ena ea hae ea mo tseba, 'me bongata hore bo ka mpa ba shoa ho hata mabaleng ao. Kaj soalle oa ka Aupa "*Ran* lehlatsipa. E be o tla ikar horeng ha e le moo a tš

Hang sajene ea se sesole e lumisa koloi ra re le ka holimo bashanya ketse "*Operation pholos* Ho re nkile metsotso e feela ho fihla ha mong'a ha re ea ka ra qea-qea h monyako o neng o ntse hanyane. "Kena!" Re ar lentsoe le monate le mol nang pelong. Sajene a b kahare a hoeletsa "Aup hang karabelo e hlakileng le mamelang litaelo ea r

O hlaha joalo mon sole ea tloaetseng ho ara ea sesole ka potlako a tlaas'a khatello ea tai ho shebahala a ne a botjepo maobane. Ke ea bona h e ile ea hula liphahlo fee hlaha e le hona a fasan O ne a sa hlokomele h tsoaroa hoba o ile a otl bohale a fana ka tumeli sole. Ebile hona a hlo hore o fahlile 'muso ka ha ho sena karabelo. Aup

(li tsoelapele leq. le

**Lema lifate o netefat
bokamoso bo chabileng
bana ba rona!**

Theko ea makoloi...

(li tsoa leq. la. 15)


bo-1980. Empa leha ho le joalo, nalane e kuma hore thepa e ngata eo Lesotho le neng le e filoe ke linaha tsa makomonisi tse neng li e-na le setsoalle le eona, e ile ea bolla mali-bohong a Afrika Boroa moo e neng e thibelletsoe ho kena Lesotho ke `muso oa nako eo oa khatello.

Lesotho ka nako eo le ne le qosoa ka hore le bolokile baphapha- thehi ba lipolotiki, ba neng ba bitsoa

baferekanyi ke `muso oa naha eo.

Leanong lena la `muso oa khethollo oa Afrika Boroa, thepa e `ngoe e ngata e tlalehoa e ile ea thibelloa ho fetela Lesotho, `me ka hona ea fella likoung tsa naha ea Mozambique, mane Maputo.

Katleho ea theko ea thepa ena e tla beha naha ea Lesotho maemong a tsoanang le a linaha tse ling tsa tikoloho, tse akhang Swaziland



e leng se totobatsang maikemiso a linaha tsa SADC a phethahetse seng a ho ikakhela ka setotso matšolong a poloko ea khotso.

*Katleho ea
theko ena ea
thepa e tla beha
naha ea
Lesotho
maemong a
tsoanang le a
linaha tse ling
tsa tikoloho...*



Ke nakong e kang ena ea koetliso moo likhaello tsa LDF li bonahalang haholo - Sesole sa Botswana ke sa tse ling tse seng li hatetse pele haholo lintlheng tsena.

Aupa...

(li tsoa leq. la 42)

nyele ea ka ha ho ea etsahala letho, ke ne ke tseba hore o ntsa nahana ntho e se kaa ka letho, haa ka ba hloke tharollo bothateng bofe kapa bofe.

Ka ho panya ha ntši o ile a tlola sa letsa a be a tsoile ka fesetere a matha la ntšoeke a leba ng'a ea 'mileng. Ho ne ho se seo re ka se etsang ra mo sala morao, ho ne ho se bonolo hoba ho ne hole lirectse ho thella ka hlokomela hore re tlameha ho sebetsa ka thata hore re tle re mo tsoare.

Le joale joala bona boo a ipolaisang bona bo ile ba re thusa ho ba o ile a khathala kapele, `me a leka ho khaoletsa ka ho hloella terata a re o ea tlola a tsebe ho fihla moo a neng a rerile kapele. Khele! Re bone ka ho akhooa hoa metsi hore e itse ha a re tlole! A kena ka letamong. Na o ne a sa tla baleha?

Re ile ra mothusa ho tsoa re shoele ke litšeho athe ha e le Aupa o ne a qhaqhaqasela a thothomela ke serame le letsoalo, e ne e ka tali e pitliloe ke sefi. Hone ho se seo a ka se etsang, a ntse a ikopela tsoarelo ha ngata-ngata. O ile a tsoareloa ka mora ho fuoa kotlo ea ho sebetsa ka thata a apere tsa ntoa.



Ba hlaheletseng ka mahetla

2Lt Metse- 'Meli Malefane

*Mohale o tsoa
maroleng - ho tloha 'Moteng ho ea libukeng tsa nalane*

Ka PVT Tšenolo Theko



Sefahleho sa hae sa ela ha ke mo ka tumeliso ea rona ea sesole, o re hlohonolo hore e be u mphumane, ke le tseleng.” Le `na ke bososela feela ke bil tšepisa hore ha ke na ho nka nako ea hae empa ha e le hantle ke khotsofalitsoe ke ho ke mo fumane a le boemong ba hore re k

Second Lieutenant (2Lt.) Metse- 'Meli Malefane o hlhile lelapeng la bana ba bahlano, a 'Moteng seterekeng sa Botha-Bothe. A qala monakeli ka ofising ea hae ea tšebetso Lefapheng fofisi la Sesole sa Lesotho (LDF) o mpoella ho hotse joaloka ngoanana e mong le e mong oa M ke ea selibeng ho ea kha metsi, ke roalla patsi ane bakeng sa libeso. Empa sena ha se ea ka lithuto tsa ka hobane ntate e ne e le tichere, `me thuto e tla pele ho eng kapa eng.”

Ha u mo sheba ke motho ea makhapereng hantle, hona ho supa hore efela o lelapeng la liithati moo bohloeki le ho itlho e leng setlamo pele motho a ka etsa eng ka

2Lt. Malefane o qalile lithuto tsa mo likolong tse ngata tse fapaneng, empa long a fumana lengolo la hae la sekolo thomo moo a neng a pasitse ka sehlopha :

O hlalosa hore lithutong tse phahame ka ba a atleha ho qeta lengolo leo a neng a la B.Tech ka lebaka la bokhachane ba tšoha “Bokhachane bona bo ile ba ntlhaha lesumatl

(li tsoelapele leq. le hla

Mosali oa 'Mankhonth

rera ho ba le ngoana; empa ke mo amohetse e le mpho e tsoang ho Molimo. Ke eletsa banana bohle ba hlaheloang ke mathata a kang ana ho amohela mpho e tjena, ba tsoele-pele ka bophelo,” o’a eletsa.

O utolotse hore o pasitse sehlopha sa JC ka sehlopha sa pele Sekolong se Phahameng sa Leribe, moo a boetseng a pasitseng ka sehlopha sa bobeli lithutong tsa C.O.S.C.

O bolela hore ke moithuti ea mahareng eo le sekolong a neng a sa nke karolo haholo lipapaling. Ka bo-soaso i re: “Hoo ha ho bolele hore ke ne ke le thoto ea sekolo. Che! Ke ne ke nka karolo linthong tse ling tse kang litlholisano tsa thuto ea lipalo le ea tsa mahlale, `me hape ke bina.”

Ka mokhoa o hapang maitutlo, mofofisi enoa oa pele oa mosali oa LDF o hlalosa hore kamor’a ho phethela lithuto tsa COSC o ile a fetela pele ho ea etsa lithuto tsa mahlale boemong ba Diploma sekolong sa Fokothi (*Lerotholi Polytechnic*) `me hamor’ao a fumanana mosebetsi Lekaleng la ‘Muso la Letsela ka nako ea selemo. A tsoelapele ka lithuto tsa mahlale hape sekolong sa Natal Technicon moo a entseng lengolo la Diploma.

Ka boitšepo bohle 2Lt. Malefane o hlalosa hore ke mosali ea nang le morali ea lilemo li hlano (5) eo a ikholisetsang eena a le mong.

“Ke ile ka tlameha ho tlohela sekolo nakong eo ke bang mokhachane oa morali oa ka hobane ke ne ke batla ho sebelisa nako eohle eo ke nang le eona ho mo hlokomela, ka bomalimabe ha a le selemo le likhoeli ke ile ka tlameha ho mo siea ha ke tla sesoleng,” o hopola joalo ka mesarelo e meholo.

Joaloka motsoali e mong le e mong, 2Lt. Malefane o supa hore o rapela letsatsi le letsatsi hore moralinyana oa hae a be le bokamo-



Ha se banna feela ba ka kharametsang nonyana tšepe: 2Lt Malefane le bafofisi lilebete ba lifofane ba sesole ba banna, ke mohla letsatsi leo le Mohlomphehi Tona Kholo - ele Letona la Tšireletso - a ba abelang mapheo a bona a bofofisi Motebong Sesole oa Ha-Ratjomose.

so bo hlakileng ho latela litaeo tseo a tla mo fa tsona. `Me leha a tla mo fa bolokolohi ba ho ikhethela tsela e ratoang ke eena, o re a ke ke a shebella feela ha a bona a nka tsela e sa hlakang hantle. Leha ho le joalo, o bontša hore ha se hantle ho khethela ngoana tsela eo a tla e nka bophelong.

Ka lerato lohle la botsoali o re: “Ha e-ba le `na ke ile ka latela tsela eo ke e khethetsoeng ke batsoali ba ka, nka be ke se mona hobane ba ne ba batla ho hong ho fapaneng bakeng sa ka. Ke ile ka tlameha ho ipetlela ena eo ke e nkileng.”

Ho ipetlela tsela, leha ho le joalo, 2Lt. Malefane o re ha se hore ngoana e be poho-ea-khothu, lebaka ele hobane eena a ne a itšoareletse

haholo ka tumelo ea hae. O ke kereke Sontaha se seng le se seng Kerekeng ea Evangeli Lesotho (LEC) kerekeng ea Sefika, Masekamora ho itlaleha mosebetsi joalokaha ele tloaelo sesoleng mo-

Ka khoeli ea `Mesa selemong sa 2003, 2Lt. Malefane o ile a titimela Sesoleng sa Lesotho `me kamor’a hore mophato o cheso ka Tšitoe hona selemong sa 2004 o ile a isoa Lefapheng la Bofofisi le ba bang bo-mphato’ae - ke ho mona moo a fumaneng mapheo hae a bofofisi, `me a feela a fofisi.

O bontša hore ba bang ba khethoa feela ho ea lefapheng lena la bofofisi, `me

(li tsoelapele leq. la

O tla boelloa ha o bapatsa le

MARA

Tsebahatsa khoebe ea hau!

Tel: (09266) 22 320404 Fax: (09266) 22 310351

Maputulo...

(li tsoa leq. la 25)

Khotso le Tšireletso (PSC) la AU, le iphumane le lokela ho nka karolo e kholo boikoetlisong ba "Blue Hungwe" boneng botšoaretsoenahengea Zimbabwe; bona ba lateloa ke "Blue Crane" bo bileng naheng ea Afrika Boroa ka selemo 1999, 'me eare hamor'ao hoa tšoaroa boikoetliso ba "Tanzanite" naheng ea Tanzania.

Ka 2005 SADC e ile ea

boela ea ikopanyana, 'me hoa e-ba le boikoetliso bo bong hape ba "Thokgamo", 'me lekhetlo la pele LDF - le linaha tse ling tse neng li kenetse boikoetliso bona tsa nka karolo li ikemetse, ho sa kopaneloa letho.

LDF e boetse hape ea nka karolo matšolong a mang a mararo a pholoso moo ho neng ho thusoa



**Molaoli oa Sesole sa Lesotho
LT. GEN. THUSO MOTANYANE**

batho ba tlokotsing, ona ke "Angel" naheng ea Zambia ka le "Ruvuma" naheng ea Ta selemong sona sena. Let la "Ruvuma" ho ne ho pha batho ba phelang haufi le Ruvuma, moo teng maemo a elo a leng tlokotsing ka le khaello ea litšebeletso tsa tsa bophelo.

Ho feta moo, LDF ea romella liofisiri tse peli ea ba karolo thupelong e bi *Third United Nations Leadership Course (The Art of the Peace Administration and Logistics in Peace Operations)* e neng e ke mokhatlo o bitsoang Peacekeeping Centre, Canada; Peace Support Training Centre the Defence Staff College ea Kenya mathoasong a sele 2006.

'Moko oa thupelo le k ena e ne e le ho hlahllela ba seng ka litsebo tsa boitok lokileng pele ho matšolo a ea khotso.

Ka memo ea AU, moo LDF oa liofisiri tse hlano (5) tloha Lesotho ka 2005, o le heng ea Sudan tikolohong e fur, moo bana ba monna ba joaloka libatana tsa naha. M ne o romeloa Sudan ele Ba

(li tsoelapele leq. le hlah

Leeto le leng le le leng le qa mohato o le mong; 'me o mong o mong oa mehato eo o atle leeto le joalo.

Mohato o mong le o mong LDF e o nkang oa khaho-ba hloka tshoaleto.



...boipaballo 'Mileng

(li tsoa leq. la 41)

moso ho basebelisi ba tsela, hore ba ele hloko lintlha tse ngata tse ka ba behang tsietsing ha ba sebelisa tsela hampe. Sena se kenyeletsa le lipontšo tsa thuso ea pele ho bona basebelisi ba tsela.

Sepolesa sa Sesole (MP) ha se a salla morao litabeng tse-na, kaha Boipaballo 'Mileng e se memela mesebetsing ea eona.

"MP ka nako e 'ngoe e memeloa matsolong a rona a ho ruta basebelisi ba tsela ka melao le likotsi tsa tseleng. Re tseba hantle hore e le banna ba lebotho mosebetsi ba o ntša ka metso ha ba o filoe," ho rialo Monghali Mahase a phaella ka hore sena se boetse se etsoa ho matlafatsa likamano tsa sesole le sechaba.


"Sena se thusa sesole ho hapa maikutlo a sechaba se ntseng se e-na le maikutlo ane a mehleng eo ea 'Mashai'," ke Ntate Mahase eo.

O tsoelapele ho supa hore ehlile ha ho ke ho be le mathata a makalo a ikhethileng mosebetsing ona oa lefapha la habo le Sesole sa Lesotho, 'me meralo eohle ea koetliso e kopanetsoeng e behile litholoana tse hlabosang, sena se bakoa ke hore sesole le sona se araba ka mokhoa o motle likopong le lithutong tsa bona.

Likamano tsa mafapha ana ohle li boleloa li qalile khale haholo, 'me Boipaballo 'Mileng e ntse e tsetselela tšebeliso 'moho e fetang mona le ka lilemo tse tlang. "Re etsa khoelehetso ho sesole ho re memela likoetlisong tsa sona

tse ngata ha se bona tlhokahalo e le teng. Re tla tloa matjato ho bona re rupela bohle ba lokelang, 'me e se eka le koetlisong ea makoloane a sesole re ka mengoa kaha le bona batho bana ke baqhobi le basebelisi ba tsela," a thetha litaba tsa hae.

Molao oa Sesole oa 1996, Serapaneng sa 7 (3) o e lumella sesole ho alimana ka setho sa sona lekaleng kapa lefapheng la 'muso ka lipelohelo le litumellano tse ka fihleloang, taelong ea Letona la Tšireletso e bile le Letona la Bosebeletsi ba Sechaba.



Maputulo...

(li tsoa leq. le fetileng)

ba Khotso ba Sesole, 'me nako ea bona moo ele selemo se le seng.

Ha liofisiri tsena tsa pele li qeta nako ea tsona ea selemo ho ile hoa romelloa tse ling hape tse hlano, ele ka mosebetsi o tšoanang; sena e bile nalane kaha e ne ele lekhetlo la pele sesole se nka karolo mosebetsing oa mofuta ona.

Ka selemo sa 2005, Sesole sa Lesotho se ile sa atleha ho iphumana se le maemong, ka lipalo, Lebotho le Lehlo le Bobebe (*Light Infantry Brigade*); boiphihlelo bo boholo bo bileng bo bontšang hore ho fihlea sepheo sa moralo oa 2028 oa khaho-bocha ke lenyane.

Molaoli...

Re hetla morao 2006

(li tsoa leq. la 41)

Basotho hore LDF e hlaketsoe tšebetso ea eona, le hore e tsoe boikarabello ba eona pusong sechaba ka sechaba.

Lt. Gen. Motanyane: "hona ha ho hloka hore boipotso hore na mokha o tlang ho ba puse kamor'a likhetho ke oa mebala e ke tiisa polelo eo ka hore li-ofisir masole a rupelehile, 'me a mala alaotsoe ho tšehetsa 'muso oa sechaba o khethiloeng ka molao."

A ipiletsa ho litho tsoe ho sebetse ka thata nakong ena boitokisetso ba likhetho, 'me a isetsa bakhethi, bahoebi, bo-matsete le baahi bohle hore sesole ka kopanelo le mafapha a mang tšireletso se tla etsa bonnete ba hore bohle ba fela ba lokolohile le fuoa tšireletso e hloka halang.

E se ele lelomolo nakong ena hore e be Molaoli o boetse o fanane limpho tsa liaparo, lijo le thepa mapatlelo a bapallang a bana nahaeng a likhutsana, bahloki le litho tse hlokomelang bana ka nako e Keresemese. Limpho tsena ke tse bokeletsoeng ke litho tsa sesole malapa a tsona ha thepa e 'ngoe e entsoeng ke ona masole.

Keresemeseng ea 2006 sesole se abetse litsi tse hlano tse latelang thepa ena, Matuke Primary (*Qeme*), Thato Child Youth Care Centre (*Maqhekun*), St. Angela's Cheshire (*Lithoten*), Resource Centre for the Blind (*Bernadette Maseru*) le Society of Women Against AIDS in Lesotho (*Ha-Tšiu*). Lehlatsipa la lehloa matla la ngoahola 'M'e 'Maboka Ramabaka le morali oa hae (*ba Malesalemane, Berea*) le bona ba ntsi molemo lithusong tsa sesole.



...SANKATANA

(li tsoa leq. la 28)

la le sebete sa hore lefatše lohle le ka tseba) a bile a ntse a eso bolelle ba lelapa ba haufi le eena.

Lebitso la mohlankana oa hae le tlola khafetsa litabeng tsa rona, 'me motho o eelloa hore tabatabelo ea lenyalo ea hae le mohlankana enoa e keke ea timela habonolo leha e le mona a phela le tšoaetso.

Mohlabolli enoa o hlalositse hore Sankatana mona o boetse o fumanane boitšepo le seriti sa hae seo a reng se ile sa ranthana hang ha a

fumana hore o phela le tšoaetso ea lefu lena. "Ke ile ka utloa ke se ke felloa ke matla le tšepo, ke hloka sebaka lefatšeng kaha ke lumela hore neng kapa neng nka 'na ka shoa."

O supa hore o qalile phekolo ea hae Sankatana mathoasong a selemo se fetileng, empa a batla a tlohela ka lebaka la methati e 'maloa e lateloang setsing mona pele motho a ka qala ho fumana litlhare.

O ne a e-na le tšabo ea ho 'na a bonoa setsing mona moo ba fumanang kalafo teng ba nenoang

ke karolo e 'ngoe ea sechaba, batlileng se mo khanela lefung haholo ha a se na le matšoaoo a chebo ea mahlo motho a ka mo panyang le AIDS.

Ausi enoa o ntse a le bo bo utsoang pelo, ke moroetsana emeng Sesotho hantle! "The bom ka moo a ithokang kateng.

Le maemong ana, mohlabolli enoa o seboko hore likhaello sa le teng Sankatana mona ka litšebeletso tse fanoang li sa fihl mahlakore 'ohle a sechaba. Taba hae mona ke hore litšebeletso ha akaretse masea le bana ba banyane, a supa hore "bana ba banyane ha ba na molato, rona o ka re kotula moo re jetseng; re fuma meputso ea mesebetsi ea rona".

"Ke thapelo ea ka ea letsatsi le letsatsi hore bana ba ke ba fumana tlhokomelo e khethehileng, ke balabela ho sebetsa le bona le ho khothatsa le ho ba bontša bohloko ba ho phela bophelo bo botle.

"Leha nka ka shoa ke ena mosebetsi ona ke tla be ke tsoa hore ke entse karolo ea ka," a tsoa pele joalo a bonahala a ntse a ama maikutlo.

Tsoelapele ho lora, ba ba ba ka ithetsa. Empa ba li tsebang re Molimo ha a fe motho ka letso mekhatlo e 'meli ea naha ea Am ka e leng Bristol-Myers Squibb Baylor College of Medicine, e betsatsa 'moho le 'muso oa Leso ka Lekala la ona la Bophelo e al setsi sa kalafo sa masea le bana holo ba phelang le tšoaetso ea H AIDS kapa ba siiloeng e le likh sana ka lebaka la lona lefu lena.

Setsi sena seo boleng

Makoanyane e anya mapholi...

(li tsoa leq. la 17)

basebetsi ba bang ba sona mokhatlong ona, 'me bona ba ikhethela ho bona hore sesole le sona ka lehlakoreng le leng se imona menonana tlatsetsong eo se e fumanang ho hlaha mokhatlong oa LWA.

Kopolo (Cpl.) Teboho Ntlobo, (ea neng a alimano mokhatlong ona) o hlalosa hore LWA e ne e kentse letsoho ha ho ahoa le ho nchafat-

soa liliba tse peli tsa metsi Motebong oa Sesole oa Makoanyane.


O bontšitse hore mosebetsi oa morero ona o ne o le mahetleng a Sesole sa Lesotho, ka batho ba neng ba hlaha makaleng a sona, batho ba kentseng letsoho ka mokhoa o matla khahong ea liliba tsena tse peli.

"Baithaopi ba LWA ba re thusitse ho atametsa thepa ea mosebetsi haufi le libaka tsa tšebetso;

mahlabathe, konkreiti le thepa e 'ngoe ea moaho e neng e hloka hahala ho aha liliba tsena," Cpl. Ntlobo a hlalosa.

O bontša hore: "Le ha morero o ntse o eso fele, kaha liliba tse ling tse peli li ntse li lokela ho ahoa hona Makoanyane mona

(li tsoelapele leq. la 49)



Makoanyane e anya mapholi...

(li tsoa leq. la 48)

ho fetisetsa metsi sebakeng sa ho jela le lefapheng la lipalangoang.”

Liliba tsena tse peli tse seng li ahiloe tsona li fepela metsi sepetlele le sebakeng sa koetliso sa sesole.

Motsamaisi oa LWA, Monghali Kory Masitha, o hlalositse hore ke ka ho sebetsa ka thata, boitelo le boitsoaro bo botle bo bontšitsoeng ke litho tsa sesole tseo ba sebetsang le tsona mokhatlo oa habo o fihletseng merero e mengata e neng e o tobile; a tlatsela ka hore ho tloha esale mokhatlo o thehoa, matsema a ka bang 400 a se a entsoe naha ka bophara.

Ntate Masitha o re LWA e se e fetohile karolo ea maphelo a bacha ba bangata bao e ba phuthang literateng moo ba sa etseng letho ba bile ba ka fumana tšusumetso ea botlokotsebe ha bonolo. A bontša hore LWA e fa bacha bana lithupelo tse akhang eona khaho ea liliba le temo ea lijalo.

“Bacha ba kenang mokhatlo ba tsoa mebileng hangata, ba fihla ba sena tsebo e ntle ea seo ba se lebeletseng mokhatlong mona, ba sa elelloe hore mokhatlo ke oa boithaopi, ‘me bona ba lebella moropotsonyana kamora tšebetso,” Lehloa Malataliana, e mong oa baithaopi ba LWA o rialo.

O boletse hore sepheo sa ho khothaletsa bacha ho tloha mebileng, ke ho ba beha maemong ao ho ona ba ka fetolang maphelo a bona ea eba batho ba bohlokoa. “Bohle ba fumana thupelo le litsebo tse kang tsa moaho, ho kenya motlakase le tse ling tse ngata tseo re li etsang matsemeng a rona.”

Leano le leng la LWA ke ho khothaletsa bacha ho kena mererong ea ntlafatso metseng ea habo bona, e boetse hape e tsoere ka thata toantšong ea lefu la HIV/AIDS ka thuto ea methaka, haholo bacheng ba kojoana li mahetleng.

LWA e ikitlaetsa ho kenya letsoho litabeng tse ahang libakeng tse otliloeng ke bofuma, ‘me e etsa ka matla hore meralo ea eona ea boikhollo bofumeng e etsoe ka kopanelo le makala a muso a amehang. Makala ao hangata e sebetsang le ona ke a thuto, boiketlo ba sechaba, litsela, ntlafatso

metseng le temo.

Chebello-pele ea mokhatlo ke ho memela bacha ba likolo ho kenela matsema a LWA, ‘re sena se ka ba fa monyetla oa bona ke ho kena lipakeng mathateng a hlakilehang hang sechabeng - haholo mathateng a ta a kang khoholeho ea mokhatlo.

Ho fihlela sepheo sa mokhatlo ona o rala matsema metseng, haholo a shebaneng le khahlela ea likolo, ho kata mangope le mere e meng e mengata ha feela e ka tsoela sechaba se fumanehileng moleng.

Kelello e chabileng ha e botse hore na: “Naha ea heso e ka nketsetsang?” Empa hore na: “Nka etsetsa naha ea heso eng?”



Mosebetsi o tsoileng matsoho: Baithaopi ba LWA ba motlotlo ha mosebetsi oa khahlela ea liliba tsa Makoanyane o shebahala o atamela pheletso.

2Lt Metse- 'Meli Malefane

(li tsoa leq. la 45)

bane ba bona (*bahlankana ba babeli le baroetsana ba babeli*) ba romelo a 43 Airschool, Port Alfred, South Africa ho ea intlafatsa. Ka bomali-mabe e bile ba babeli feela ba atlehang ho qeta thupelo eo.

“Likhoeling tse tharo tsa pele re le Port Alfred, re ithut-ile tsoaro ea sefofane, ho phahamisa le ho theola sefofane esita le ho hlahloba maemo a leholimo pele o fofa. Qetellong re ile ra ithuta ho fofisa ka botlalo ra hla ra ea moeng,” o hlalosa joalo.

Ke sa makalitsoe ke mabitso a thata a lifofane tseo a neng a li fofisa, bo Piper Cherokee PA 28-140, Piper Arrow PA 28R-200 le Piper Seneca PA 34-200, ka ipotsa hore ebe o ne a ikutloa ka tsela efe ha a iphumana a le mosebetsing ona oo re lumelang hore ke oa banna feela.

O tšeha hampe ha a utloa taba ena: “Le ha ke le sekolong lithutong tsa mahlale (*civil engineering*) batho ba ne ba re ke nkile lefapha la banna, bofofisi le bona bo nkoa e le ba banna feela. Booki bo kile ba rehella

hore ke ba basali feela, empa le joale le banna ba itekela, el tana le bopepising - joale ke oo e leng oa basali? ke ofe oa na feela? Ka eelloa chebelo e ncha ea litaba ea mofofisi oa mosali oa Sesole sa Leso

2Lt. Malefane o ile a pho misetsoa boemong ba Private (B ka Mphalane 2005. O tšepi hore setsoalle sa hae le basel ‘moho ba masole se ntse se tloka kaha sekheo se ka hlahang lipal se ka mo bakela bolutu bo bol Joaloka mang le mang, 2Lt. o n batla ho re qatso maemong a n sesoleng, le ha a sa fane ka ntlh maemo ao a ka ratang ho iphu na a le ho ona qetellong ea lets

Lefatše lohle le bua tel ea banna le basali - ebe Sesol Lesotho se hokae litabeng tsee? Malefane o supa hore LDF e n iteka leha e ntse a lokela ho loki matlafatsa mona le mane, emp tšepisa ho latela 2Lt. Malefane.

O li beha ka tsela e latel “Le sepolesa sa Lesotho se ne nahane hore ka letsatsi le leng s be se okametsoe ke motho oa ‘m hona mona LDF o tla fihla mots o joalo oa molaoli oa mosali. Ha ke tšepe e tla ba ‘na!”

A li behile joalo, ke monyatla oa ho ‘motsa ka taban e ‘ngoe, “Na o na le motho b elong ba hao hona joale?” Nt qea-qeo o potlakela hore “Joal ha ke ile ka o bolella, ke khotso ke ntse ke le mosali ea itjereng t Ke `na le morali oaka, `me re le le khotsofetseng.” Empa o bont hore ho na le moo lerato la hae l seng le bolokiloe teng, leha a sa t hantle hore na pheletso ea kar ena e tla ba efe. O se a behile le matsohong a Molimo o mo Jere!

...SANKATANA

(li tsoa leq. la 48)

sona bo balloang ho li-millione tsa Maloti se ahiloe Botšabelo, Maseru, ‘me se thusa masea le bana ba nang le tšoaetso ea lefu la HIV/AIDS eka-sitana le likhutsana tse bakiloeng ke lona lefu lena .

Chelete e li-millione tse `ne (4) e aroletsoe naha ea Lesotho le mphato`a eona e `ngoe ea linaha tse boroa ho Afrika ho aha mahae ana a bana. Lehae lena la bana Lesotho mona le bitsoa “*Lesotho HIV/AIDS Children’s Centre of Excellence*”, e butsoeng ka molao ka Tšitoe selemong se fetileng kamora hore tšebetso ea khaho e phetheloe.

Setsi sena se tšhelitsoe ka lichelete tlasa leano la mokhatlo oa machaba o bitsoang Bristol Myers Squibbs lenaneong la **SECURE THE FUTURE**, eo ho fihlela joalee tšhelitseng manane a `maloa ka hare ho naha lebakeng la phekolo le tšehetso ea merero e sechaba met-seng. Tšebelisano `moho e qalile ka

selemo sa 1999.

Motsmaisi oa mokhatlo ona oa Baylor mererong ea bana le tšoaetso ea AIDS, Monghali Mark Kline o hopoloa a kile a paka setsi sena se tla ba tšusumetso e kholo koetlisong le liphuputsong lefatše ka bophara.

Setsi mothating ona se se se fana ka litšebeliso tse akhang phepo, tllhabollo kelleong le ‘meng le tse ling tse reretsoeng ho otlala bakuli ba ba banyenyane, le ho ba nanabeletsa sohle se hlokoang phekolong ea bona.

Esale se bulela bana ba Basotho mamati a sona, setsi se ipakile ele mofani e moholo oa thuso le phe-kolo ho bao se ba ahetsong ‘e me ba bangata letsatsi ha le likele ba sa phafe thuso ea sona. Thuso e tlang ho phethahatsa litoro tsa bokamoso ba bana ba bangata ba Basotho.

Matsoho...

(li tsoa leq. la 23)

ho sechaba le likamanong tsa bona bobeli.

Tšebeletsong e tšoanang, Molaoli oa Sesole o ile a ananela tlatsetso e etsoang ke litsi tsa phatlalatsa ho fetisetsa litaba tse amang sesole ho sechaba ka nako, 'me ka mokhoa o nepahetseng.

“Sesole se fumana tšebetso ho tsoa sechabeng sa Basotho ka kakaretso, 'me sena se fumana tšusumetso ho tsoa ho baphatlalatsi ba litaba. Matšoele-tšoele a bonoang meketeng ea sesole ke sesupo se totobetseng,” a rialo Molaoli.

Mesebetsi eo sesole se e etsang ka hare hona moo se loantšanang le botlokotsebe le bosholu se e lumella ho teana le ho sebetsa le sechaba ka kotloloho, sena se boela se matlafat-sa likamano lipakeng tsa mahlakore a mabeli ana le ho batalatsa tsela ea sona sesole e lebang boiphihlelong ba 'nete.

Haufinyane sesole se sa tsoa qala tšebetso ka ho bula motebo sebakeng sa Mafeteng moo le teng

batho ba sa omeng mathe ka likamano tse ntle le tšebetso e mofuthu lipakeng tsa sona le ona masole.

Mofumahali 'Masechaba Lichaba, morena oa Matholeng, Mafeteng, o supa hore kopano le tšebeliso 'moho lipakeng tsa sesole le batho bahae li monate haholo, sesole se bile se lomme telu ho bona litlolo tsa molao tseo sebaka sena sa Mafeteng se neng se tumme ka tsona li ea fokotseha.

O supile ka ho totobala hore nakong ea pele ba qala ho kopana le masole ka tsela e hufinyane tjena, batho ba ne ba ena le maikutlo a hore masole ha se batho ba ka buisehang kapa hona ho sebetsa le batho feela.

“Pele LDF e tliša masole ana mona libaka tse kang tsa Ha-Motanyane li ne li imetsoe ke litlolo tsa molao; empa ho fihleng hoa bona le ho latela tsela e ntle ea tšebetso e teng lipakeng tsa rona re itumela re namme maoto. Re leb-oha sesole!” o rialo Mofumahali.

Mofumahali Lichaba hlalositse hore ke litlaleho tse tsoang sechabeng sa hae tse se-pang hantle hore se khotsofetse kamoo se phelang le ho sebetsa sesole mona Mafeteng.

Lintlha tsa bohlokoa likamanong tsa sesole le sechaba li ke goa tšebetsong ka litsela tse ntle 'me le ha li ka fapana ho latela maemo a sa tšoaneng a libaka le libaka aha ho latela puso ea tsona li ka etsa ngatana e le 'ngoe ho tse tšoanang ka moelelo le maikutlo a phethahetseng; haholo ha e le tse batlang tselo tšoanang ho atameloa le ho arabela.

Lintlha tsena li kenyeletsa har'a tse ling, taolo le tsamaiso e nepahetseng, tlhopho le khatello ea mabotho ho latela phapano tšebetso ea 'ona le katamelo ea 'ona sechabeng. Ka sehlohlolong e ntle e le litsela tse otlolohileng tsa taolo le katamelano le sona sechaba se seo sesole e leng thepa ea sona; 'me se (*sechaba*) lebeletse litholoana monate ho tsoa tšebetsong ea sona.

**Sesole ke sa Sechaba
Tšehetsa mesebetsi oa Son**

***Moifo o boha mesebetsi
ea matsoho a ona:
Molaoli oa Sesole sa
Lesotho Lt. Gen.
Motanyane o ile a
potolosa bafani ba thepa
le batšehetsi ba lichelete
ba lihlopha tsa lipapali
tsa sesole mohla keteko
ea letsatsi la lipapali la
Sesole mane motebong
oa Makoanyane.***





WAR